

MAIKARABELO A BAFSA BA AFRIKA BORWA

<p>Tekano</p> <p>Swara batho ka moka ka go lekana le ka tshwanelo. O se ke wa hlaola.</p> 	<p>Seriti sa botho</p> <p>Hlompha bohle. Bontšha go loka le go hlomkela.</p> 	<p>Bophelo</p> <p>Dilo ka moka tše di phelago di bohlokwa. Swara dilo ka moka tše di phelago ka tlhompho.</p> 
<p>Ba lapa</p> <p>Godiša o be o hlomphe batswadi ba gago. Bontšha go loka le go botege go balapa.</p> 	<p>Thuto</p> <p>Tsena sekolo, ithute o be o šome ka maatla. La-tela melao ya sekolo.</p> 	<p>Mošomo</p> <p>Thuša balapa ka mošomo wa ka gae. Bana ba se ke ba gapeletšwa go nyaka mošomo.</p> 
<p>Tokologo le tšhireletšo</p> <p>O se ke wa gobatša, wa hlakiša goba wa tšhošetša ba bangwe, gomme o se ke wa dumelela ba bangwe go dira bjalo. Rarolla go se kwane ka khutšo.</p> 	<p>Thoto</p> <p>Hlompha dithoto tša ba bangwe. O se ke wa senya thoto ebile o se ke wa utswa.</p> 	<p>Bodumedi, go ba le tumelo le moakanyo</p> <p>Hlompha ditumelo le meakanyo ya ba bangwe.</p> 
<p>Tšhireletšo</p> <p>Hlokomela lefase. O se ke wa senya meetse le mohlagase. Hlokomela diphoofole le dimela. Swara legae la geno le motse wa geno o hlwekile, o bolokegile.</p> 	<p>Boagi</p> <p>Eba moagi wa go loka, wa potego wa Afrika Borwa. Hlompha melao, gomme o kgonthiše gore ba bangwe ba dira bjalo.</p> 	<p>Tokelo ya go hlagiša maikutlo</p> <p>O se ke wa phatalatša maaka le lehloyo. Kgonthiše gore batho ga ba rogiwe goba ba hlabja ka mantšu.</p> 

ISBN 978-1-4315-0064-2



9 781431 500642



SEPEDI HOME LANGUAGE
GRADE 2 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0064-2
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
14th Edition


Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

SEPEDILELEME LA GAE – Mphato wa 2 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0064-2

E boeleditšwe ebile e sepelelana le CAPS



Mphato wa 2

Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SEPEDILELEME
LA GAE

Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4



Mdi. Angie Motshekga,
Tona ya Thuto ya
Motheo



Ngk. Reginah Mhaule,
Motlatša-Tona wa Thuto
ya Motheo

Dipukutšhomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo, Mdi. Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo, Ngk. Reginah Mhaule.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a wona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projeke ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tša Dithulaganyo tša go Diragatša tša Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa, ka ntle le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšhitše Kgoro go dira dipukutšhomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntle ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgona go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlahle barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta. Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomišo ya dipukutšhomo tše.


Tshepetšo ya go bala

Go balela pele



- Nagana ka ga seo o šetšego o se tseba ka ga hlogo.
- Gopola ka ga mongwadi le letšatšikgwedi la kgatišo.
- Bala temana ya mathomo le temana ya mafelelo ya karolo.
- Leka go bolelela pele gore sengwalwa se tla ba mabapi le eng.

Go bala



- Ge o dutše o bala, fela o khutša gore o bone ge eba o a kwešiša.
- Bapetša tše o bego o akanya gore e tla ba tšona le seo o se balago.
- Ge o sa kgone go fa ditlhalošo tša mantšu ao o sa a tsebego gona šomiša pukuntšu.
- Ge o sa kwešiše karolo ye o e balago, gona e bale gape ka go iketla. E balele godimo.

Go bala ka morago



- Leka go gopola tshedimošo ye e itšego.
- Thala mmepe wa monagano ka ga dikgopolo tše bohlokwa.
- Ngwala kakaretšo gore e go thuše go gopola dikgopolo tše bohlokwa.
- Šomiša dikgopolo go tšwa go se o se balago ka mongwalo wa gago.

Mphato
wa

2



KA SEPEDI



Puku ye ke ya:-



SEPEDI

Puku ya

2



Bona tlhahlo ya barutiši mo bokagareng bja khabara ya ka morago

Šomiša puku ye gammogo le methopo ye mengwe ya gago gore o tšweletše pele dikgopolo tša barutwana ba gago tše di lego mabapi le:

- Mokgwa wa maleba wa go swara puku le go e phetla
- Sebopego sa puku: Letlakala la ka pele, letlakala la ka morago, leina la puku le lenaneo la diteng
- Ditaetšo: Go thoma go bala go tloga ka pele go ya ka morago, go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase.

DIKELETŠO MABAPI LE GO RUTA

Go theeletša le go bolela

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12.

Beke ye nngwe le ye nngwe barutwana ba swanetše go bala goba go bolela dikanegelo, diretokošanatlaletšo, direto le dikoša.

Poledišano ka ga diswantšho

1. Hlahla barutwana ka:

- Go hwetša le go boledišana ka ga dilo tše di lego mo diswantšhong (bogolo, sebopego, mmala le bontši)
- Go hlatholla diswantšho ka go botšiša dipotšišo: mang, eng, kae, neng, ka lebaka la eng, go diregile eng pele, go diregile eng ka morago (ga fao)?
- Go hlama kanegelo ya ka phapošing (botelele bo tla laolwa ke kgato ya gore kwešišo ya barutwana ke ye kaakang).

2. Dumelela morutwana gore a botše mogwera wa gagwe kanegelo ya ka phapošing.

3. Efa barutwana mokgwa wa go ngwala kanegelo (CAPS Leleme la gae, Letl.12, go ngwala mmogo). *Lemoša barutwana ka ga tšhomišo ya ditlhakakgolo, tlogelo ya dikgoba gare ga mantšu le maswaodikga ka dinako tšohle.*

4. Dumelela barutwana gore ba bale le wena dikanegelo tša ka phapošing.

5. Dira gore barutwana ba thalele goba ba dire sediko mo medumong, tlotlontšung goba dibopegong tša polelo tšeo di hwetšwago mo go kanegelo ye e kgethilwego ya beke yeo.

Go bala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 12 go fihla go la 18, mabapi le dinyakwa tše nne tša go ruta go bala.

Go ngwala

Lebelela Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (Sepedi Leleme la Gae), letlakala la 18 go fihla go la 20, mabapi le mongwalo le magato a go ngwala.

Hlokomela tše di latelago tšatši ka tšatši.

- Mokgwa wa maleba wa go swara dikrayone le diphensele
- Ditaetšo: go ngwala go tloga go la ngele go ya go la mmagoja le go tloga godimo go ya tlase
- Go šomiša dipapetlagadima go bontšha barutwana gore sebopego sa tlhaka ke se sebjang le gore e ngwalwa bjang.

Hlokomela tše di latelago:

- Barutwana ba rata go ithuta dilo tše di fapanego. Go bohlokwa gore barutwana ba hlohletšwe ka go bona, go kwa le ka go dira gore ba kgone go ithuta ka mokgwa wo o dirago gore ba kgone.
- Go ithuta go diragala ka mokgwa wa go bušeletša.
- Barutwana ba swanetše go itemogela go ithuta, ka fao ditiro di swanetše go ithutwa ka go boeletšwa pele ba ka di ngwala, mohlala:

Tlotlontšu: Efa barutwana sebaka sa go hlama mantšu ka go šomiša dikarata tša mantšu.

Tekatlhologanyo: Barutwana ba swanetše go feleletša dikarabo tša bona ka go di bolela dihlopheng tša bona pele ba ka di feleletša ka go di ngwala. Moetapele wa sehlopha o botšiša dipotšišo ge maloko a sehlopha a le gare a nyaka dikarabo tša dipotšišo.

Go kgetha mantšu a go feleletša mafoko. Efa dihlopha dipapetlagadima le dikarata tša mantšu ao a sego a felela. Barutwana ba feleletša mafoko ka go bea dikarata tša mantšu ka mokgwa wa maleba.

Go nyalanya mantšu le diswantšho (Letl. 17): Godiša lephephe gore e be bogolo bja A3. Barutwana ba bea maswao dikarabong tša maleba.

Go nyalanya dikarolo tše pedi tša mafoko (Letl. 84): Mo dihlopheng tša bona barutwana ba nyalanya dikarolo tša mafoko.

Go ngwala athekele ya kuranta ye e lego ya gago (Letl. 128): Dira gore barutwana ba ngwale athekele ya phapoši yeo e tla latelwago ke athekele ya sehlopha pele yo mongwe le yo mongwe a ka ngwala ya gagwe.

Dipukuntšu: Šomiša dipukuntšu tšatši ka tšatši. Mabokgoni a barutwana a tla ya le boemo bja bothata bja ditiro. Go ka nyakega gore ba fiwe matlakala ao ba tla lebelelago go ona.

Hlokomela: Ka nako ya ditiro tša sehlopha, efa moetapele wa sehlopha sete ya dikarabo gore a kgone go hlahla maloko a sehlopha ka mokgwa wa maleba.



Morero wa 5: Ka ga maikhutšo

Kotara ya 3: Dibeke

65) Ka morago ga matsatši a makhutšo 2

Go bala sengwalwa sa kanegelo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Medumo: ng, ph
Go ngwala mafoko.
Go ngwala temana ka ga maikhutšo

66) Khalentara 4

Go ngwala ditiragalo mo khalentareng.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga khalentara.
Go šupa mašala a maleba mo mafokong.
Tiro ya go ithabiša ka go tsebagatša leruo.

67) Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo 6

Go bala sengwalwa sa kanegelo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Medumo: ile, tl, tš
Go ngwala mafoko.

68) Matsatši a a kgahlišago, melaetša ye e kgahlišago 8

Go latelanya diswantšho.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a modumo: tl, th, š, tš

69) Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofole 10

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Jabu a eya lešokeng la diphoofole.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Medumo: dikatumanoši y le th, kga, tsi, ph
Go ngwala temana ka ga seo se diragetšego serapeng sa diphoofole.

70) Ke rata diphoofole 12

Medumo: Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a modumo: th, ph
Go ngwala mafoko a 5 ka ga diphoofole tša serapeng sa diphoofole.
Go balela bagwera mafoko.
Go šupa malatodi.

Lapologa: Go khalaria seswantšho go ya ka mebala ye itšego.

71) Tumišo o tšwa boemafofane 14

Bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Tumišo a le boemafofane.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Medumo: moselana wa lefetile: ile
Go ngwala mafoko ka mantšu ao a filwego.
Ngwala temana ka ga leeto le le kgethilwego

72) Difofane 16

Medumo: th, tš
Go nyalanya mantšu a lebjale le a lefetile.
Go šomiša tatelano ya alfabete go feleletša go thala seswantšho.

73) Boati o tšwa mošomong le mmagwe 18

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Boati le mmagwe.
Go araba dipotšišo tša kgethontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Modumo: ile

74) Ke nako mang 20

Go thala manakana a tšhupanako go laetša dinako tše di bontšhwago.
Go ngwala se ba se dirilego ka dinako tše di itšego.
Go fa bontši bja mantšu a a lego ka botee.
Go akanyetša goba go thala phoustara ya go rekiša selo.

75) Thati o tšwa bokgobapuku 22

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Thati a eya bokgobapuku.
Go šupa mantšu a maleba a go feleletša mafoko a a theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Go ngwala temana ka ga puku ye ba e ratago.

76) Dipuku tša rena tša bokgobapuku 24

Go thala seswantšho sa puku yeo ba e ratilego.
Go ngwala ka ga puku.

Go nyalanya mantšu a lebjale le a lefetile.

Go šupa lentšu la lebjale goba la lefetile mo lefokong.
Go bolelela pele ka ga dikhabara tše di itšego tša dipuku.

77) Oratilwe o ya papading ya kgwele ya maoto 26

Go boledišana le go bolelela pele ka ga kanegelo.
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Oratilwe.
Go ngwala hlogo ya seswantšho se sengwe le se sengwe.
Go ngwala mantšu ka go mapokisi a maleba a medumo.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.

78) Papadi ya kgwele ya maoto 28

Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a medumo: oo, ee
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.
Go bapala papadi ya mantšu.

79) Lepidibitšana la go befa 30

Go boledišana ka ga seswantšho se se lego ka go kanegelo ya khathuni.
Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga lepidibitšana la go befa.

80) Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 32

80b) Lepidibitšana la go befa (tšwetšwa pele) 34





A re baleng

Lehono re boetše sekolong ka morago ga matšatši a maikhutšo. Re be re thabile go bona bagwera ba rena gape.

Morutiši wa rena o ile a re kgopela gore re mmotše ka matšatši a rena a makhutšo.

Re mo laeditše diswantšho tša rena tša matšatši a maikhutšo. Re ile ra di fetišetša go barutwana ba bangwe.



Mogoroši o tšwa serapeng sa diphoofolo.



Thati o tšwa bokgobapuku.



Oratilwe o tšwa Soccer City.



Tumišo o tšwa boemafofane.




Phuki o tšwa moletlong wa letšatši la matswalo.

Boati o tšwa mošomong le mmagwe.



A re ngwaleng

Ngwala maina a bana ba bane go tšwa kanegelong. Ka morago o ngwale gore ba tšwa kae.



Jim o tšwa ngakeng.



Leina	Phuki 	
Lefelo	Moletlo wa letšatši la matswalo	

Leina		
Lefelo		



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

phefo
ngaka
moletlo

sekolong	ngaka	phala	phefo
ngakeng	ngata	phatla	phela
serapeng	ngala	pholo	phoka



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo o se dirilego ka matsatši a maikhutšo, a dikolo.



A re direng

Lebelela ditiragalo tše tše bohlokwa. Di tlatše mo khalentareng.

Letšatši la Mogoroši la matswalo le ka la 25 Phupu.

Letšatši la Oketšo la matswalo le ka la 3 Phupu.

Thati o swanetše go bušetša dipuku tša bokgobapuku ka la 5 Phupu.

Oratilwe o tla yo bogela kgwele ya maoto ka la 13 Phupu.

Tumišo o swanetše go ya ngakeng ka la 18 Phupu.

Phuki o tla ya serapeng sa diphoofolo ka la 21 Phupu.

Oketšo o tla etela makgolo wa gagwe ka la 28 Phupu.

Phuki o tla etela Oketšo ka la 13 Phupu.



Phupu

Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone
1	2	3 Letšatši la matswalo Oketšo 	4
8	9	10	11
15	16	17	18
22	23	24	25
29	30	31	



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše mabapi le khalentara.

Khalentara ye ke ya kgwedi efe?

Kgwedi ye e na le matšatši a makae?

Ke letšatši lefe le le lego ka la 25?

Kgwedi ye e na le maLamorena a makae?

Ke dikgwedi dife tše di tlogo ka pele le ka morago ga kgwedi ye?



A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu le o ka le dirišago sebakeng sa le le thaletšwego.

Phuki o rata go bapala le Boati.	Yena	Bona	Rena
BoMogoroši ba rata go ya serapeng sa diphoofolo.	Yena	Bona	Rena
Thati o rata go bala dipuku.	Yena	Bona	Rena
Nna le Tumišo re bone sefofane.	Yena	Bona	Rena
Thati le Phuki ke basetsana.	Bona	Lena	Rena


Wena, yena, bona, rena, lena ke mašala. Re kgona go šomiša mašala legatong la maina.

Labohlano	Mokibelo	Lamorena
5	6	7
12	13	14
19	20	21
26	27	28



Lapologa

Šala morago thapo go latiša gore ba dirile eng mo matsatšing a maikhušo a dikolo.





A re baleng

Ka **maikhutšo** a dikolo a Phupu Phuki o ile a ya moletlong wa Hunadi wa matswalo.

Go be go **tletše** basetsana le bašemane kua moletlong.

Hunadi o filwe dimpho tše **dintši** ka gore ke **letšatši** la matswalo a gagwe. Re be re thabile kudu.



Hunadi o **timile** dikerese tše 8. Re jele khekhe le malekere.

Pele re sepela re **ralokile** diketo le morabaraba.



Ka moka re **ralokile** kgwele ya maoto lepatlelong.

Lolo e **lomile** bolo gomme ya phontšha!

Lolo ke mpša ya go selesa.



Bana ka moka ba **ngwadile** melaetša ya go kgahliša ka pukung ya Hunadi ya melaetša ya matswalo. Se ke se Phuki a se ngwadilego.

Letšatši la matswalo la ngwaga wa bo8, le le thabišago, Hunadi. Ke leboga ge o mmemile moletlong wa matswalo a gago. Ka lerato Phuki.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba. ✓



Ke mang yo a bego a na le moletlo wa letšatši la matswalo?

A	Hunadi
B	Phuki
C	Mogoroši

Na moletlo o be o le neng?

A	Ka Mopitlo
B	Ka Phupu
C	Ka Mosegamanye



Na Hunadi o timile dikeresese tše kae?

A	Dikerese tše 5
B	Dikerese tše 6
C	Dikerese tše 8

Na ke papadi efe ye ba e ralokilego ka moka ga bona?

A	Kgwele ya diatla
B	Kgwele ya maoto
C	Rakebi



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

timile
raloka
tletše

timile	moletlo	tlala	tšela
ralokile	ntlo	tlola	tšona
lomile	ntle	tlema	tšola



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko le.

Hunadi o tima dikeresese tše
seswai.



A re direng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.



A re ngwaleng

Bjale ngwala lefoko ka seswantšho se sengwe le se sengwe.

1	
2	
3	
4	



Lapologa

Phuki o ngwaletše Hunadi molaetša wo o kgahlišago ka letšatši la matswalo a gagwe. Sepediša puku ya gago go bagwera ba gago ba 4 gomme o ba kgopele gore ba go ngwalele molaetša ka gare ga yona. Le wena o ka no ngwala molaetša wo o kgahlišago ka dipukung tša bona.

O mogwera wa ka yo bohlokwa.



Go tšwa go Phuki

Melaetša ya go kgahliša ya go tšwa go bagwera ba ka.

Handwriting practice area with a vertical column of colorful balloons on the right side.

Handwriting practice area with a red heart at the top right and a cluster of colorful hearts at the bottom right.



A re ngwaleng

Hlopha mantšu, ka dikgobeng tša maleba.

Word cards for a matching activity:

- tholo
- šala
- tšale
- tšea
- šila
- tlela
- tlou
- šoma
- tlala
- thala
- tšona
- thaba



Four sets of empty boxes for writing words, corresponding to the train cars: tl, th, š, tš.



A re baleng

Mogoroši o anegela bamphato ka ga leeto la gagwe la go ya serapeng sa diphoofolo.

Theeletša gore
o reng.



Ke be ke ile
serapeng sa
diphoofolo le ba lapa la
gešo. Re ile gona ka **thekisi**
ka gobane go be go tonya.
Re bone diphoofolo tše dintši.
Re bone **dipitsi**, ditau le **diphala**.



Ke be ke **thabile** kudu ge ke bona **thutlwa** ye teleletelele, tlou ye kgolo le kubu. Gape re bone le diruiwa tša polaseng. Ke be ke bapala ka **ditsuana**.
Ke ile ke sa bogetše diphoofolo, kgabo ye nnyane ya phamola kgwele ya ka diatleng. Ya taboga gomme ya kotama kalaneng ya mohlare e sega. Nna ka šala ke ahlame. Ka morago re ile ra dula ka tlase ga moriti wo mbose. Ra ja dijo tša rena tša letena. Bagwera ba ka le bona ba ile ba tla.

Mantšū a tlwaelo



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

phamola
tonya
ahlama
bona

Mogoroši o ile le bomang serapeng sa diphoofolo?

O ile le

Ba ile serapeng sa diphoofolo ka eng?

Ba ile ka

Ba bone eng?

Ba bone

Kgabo e phamotše eng diatleng tša Mogoroši?

Kgabo e phamotše



Tlotlontšū

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona,
ka pukung ya gago ya go ngwalela.


thekisi	kgabo
thabile	kgano
thutlwa	kgapa

pitsi	phala
botse	phamola
boditsi	phefo



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seo se diragetšego kua serapeng sa diphoofolo.



Blank writing area with horizontal lines.

Ke rata diphoofo



A re ngwaleng

Lebelela medumo ye e lego mantšung a. Bjale lebelela mopeleto wa ona. Hlopha mantšu a go ba le medumo ya go swana ka mapokising a maleba.

phela

phala

phuti

phefo

thaba

thiba

phatla

thoma

thala

thaka

phate

tholo

mantšu a **th**mantšu a **ph**

A re ngwaleng

Ngwala maswaodikga mafokong a a latelago.

mogoroši o tšwa kae

o tšwa serapeng sa diphoofo

o bone eng

o bone ditau ditlou le ditšhwene






A re ngwaleng


Thala mothalo go tloga go mantšu a ka lepokising le le talamorogo go ya go la mantšu a malatodi ka lepokising le le talalerata. Mo mohlaleng wo re go filego wona re nyalantše **telele** le **kopana**. **Telele** ke **lelatodi** la **kopana**.

telele		nnyane
godimo		kopana
kgolo		tlase
thabile		morago
pele		tonya
fīša		sese
koto		nyamile



Lapologa

Khalara dikgoba tše di nago le lerontho ka mmala wo motalalerata gore o bone gore ke phoofolo efe ye. Ka morago o khalare leratadima ka botalalerata gomme mehlare ka talamorogo.





A re baleng

Tumišo o ile go bona difofane a na le tatagwe. Ba ile kua boemafofane.

Ba **bone** difofane tše dintši tše dikgolo. Jambojete e ile ya phatša ka lebelo ka godimo ga bona. E be e **rwele** batho ba 350.

Difofane **di kotama** ka modumo wo mogolo.

Tumišo o bogetše difofane tše dikgolo di fofela **godimo** le fase.

Se sengwe le se sengwe se be se na le folaga ye e pentilwego mo **moseleng** wa sona.

Ge di boa di ile tša kotama mo lepatlelong la bokotamo.

Tumišo o nyaka go ba mofofiši ge a gola. O nyaka go fofiša jambojete.



Mantšu a tlwaelo



A re baleng

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

rwala
fofiša
kotama

Tumišo o ile le mang kua boemafofane?

O ile le

Ba bone eng?

Ba bone

Na ke batho ba bakae ba ba ka tsenago ka go jambojete?

Go ka tsena ba

Tumišo o nyaka go ba eng ge a godile?

O nyaka go ba




Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

bona	bone	fofa	fofile
rwala	rwele	kotama	kotamile
swara	swere	penta	pentile




Ngwala ka ga leeto le lebotse leo o kilego wa le tšea.

A re ngwaleng

Blank writing area with horizontal lines for practicing the words.

Ngwala mantšu ao a nago le medumo ye, **th** le **tš** gore a sepelelane le seswantšho se sengwe le se sengwe.



A re direng

letšatši

tholo

thaba

tšie


matšoba

thutlwa


pitša

thapo


















A re ngwaleng

Dira dipalo tše tša mantšu.



thaba + ile =	thabile 
tseba + ile =	
bopa + ile =	
hlapa + ile =	
lema + ile =	
roma + ile =	

reta + ile =	
ruta + ile =	
loka + ile =	
roka + ile =	
tsoga + ile =	
goga + ile =	


Lefetile



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya lentšu le le šupago tiragalo ya bjale le ya lefetile la lona.

Re diriša lephethi ge tiragalo e šetše e fedile.

hlapa  hlapile

šomile 

fofile 

bopa 

raloka  bopile


fofa 

šoma 

ralokile 



Lapologa



Latela dialfabeto go kopanya marontho gore o bone seo Tumišo a se bonego.

v •	w •	y •	x •	z •	a	b	c •	d •	e •	f •
u •	t •	s •	r •	q •	o	n	i •	j •	h •	g •
p •							m •		k •	l •



A re baleng

Ka matšatši a maikhutšo, go be go se na yo a ka hlokomelago Boati. Ka fao, o ile a ya mošomong le mmagwe. Ba **tlogile** ka iri ya 8. Mmago **Boati** o rekiša dienywa le merogo. Boati o be a thuša mmagwe.

Boati o ile a dira phoustara ye kgolo.


Ge batho ba bona phoustara ba batamela ba reka.

Boati o **pakile** dienywa go ya ka methalo.

Di be di kgahliša.

Ge a se na go fetša mošomo wa gagwe, o ile a ikhutša gomme ka morago a bala puku ye a e ratago kudu ye e bolelago ka ga kubu.

Ka iri ya 5 ba ile ba ya gae. Boati o be a **thabile** kudu ge a namela thekisi.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o swaye karabo ya maleba ka.

Mmago Boati o šoma go dira eng?

A	O rekiša dienywa.
B	O rekiša merogo.
C	O rekiša dienywa le merogo.

Ke ka lebaka la eng Boati a ile le mmagwe mošomong?

A	Go be go se na yo a ka mo hlokomelago.
B	O be a nyaka go thuša mmagwe.
C	O be a se na se a ka se dirago.

Boati o ile a thuša mmagwe bjang?

- A O pakile dienywa le merogo.
- B O dirile phoustara.
- C O pakile dienywa le merogo a ba a dira phoustara.

Boati o ile a dira eng ka morago ga go thuša mmagwe?

- A O ile a bala.
- B O ile a robala.
- C O ile a raloka.

Ba ile ba ya gae ka nako mang?

- A Ka iri ya 3.
- B Ka iri ya 5.
- C Ka iri ya 7.

Boati le mmagwe ba ile ka eng gae?

- A Ka kolo.
- B Ka pese.
- C Ka thekisi.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

kudu
kefa
kota
kobo

pakile	tlogile	lorile	topile
thabile	rekile	gorile	rapile
badile	dirile	garile	gopile



A re ngwaleng


Ngwalolla lefoko le.

O rekisa dienywa le merogo.




A re direng


Thala manakana a sešupanako go laetša dinako tše di latelago.




Iri ya 8



Iri ya 3



Iri ya 5





Iri ya 10




A re ngwaleng

Ngwala gore wena o dirile eng ka dinako tše maabane.
















Ge re bolela ka dilo tša go feta tee, re hlomesetša dihlogo tša go fapana go bopa bontši. Mosetsana o tee, e ba basetsana ba babedi, mošemane o tee, bašemane ba bararo. Mantšu a go thoma ka ba mo mehlaleng, re re a ka bontši.



A re ngwaleng

Efa bontši bja mantšu a.



katse 	dikatse 		mosetsana	basetsana
kolobe			mošemane	
legotlo			monna	
bogobe			mosadi	
morogo			motho	
motse			morutwana	



Lapologa



GO REKIŠWA



Na o rekiša eng?

Na se ja bokae?

Na re ka se reka kae?



Thala seswantšho sa selo se o tla se rekišago.



A re baleng

Thati o ile le Oketšo kua bokgobapuku.

Oketšo o kgorometša Thati mo setulongthwethi sa gagwe.

Ba lebeletše dipuku tše dintši.

Thati o **ratile** dipuku tša diphoofolo.

Oketšo o **ratile** dipuku tša dikanegelo.

Morutiši wa ka bokgobapukung o a ba balela.

Ba be ba ka **kgona** go tšeela dipuku kua gae nako ya dibeke tše 2.

Ge ba **feditše** go di bala ba **kgona** go fiwa dipuku tše difsa.

Go na le dipuku tše dintši tše dibose ka bokgobapukung.





A re ngwaleng

Diriša mantšu a go feleletša mafoko.

kanegelo

morutiši

pedi

diphoofolo

Oketšo

Mantšu a tlwaelo

file
kgona
dibeke

Oketšo o ratile dipuku tša _____.

_____ o kgorometša Thati ka setulothwethi.

O kgona go tšea puku ya bokgobapuku nako ya dibeke tše _____.

_____ o ba balela kanegelo.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Kopolla mantšu ka mapokisaneng a maleba.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela

kgola

kgopha

swaba

swara

sepetše

topile

ratile

robetše

badile	swere	feditše	kgona



A re ngwaleng

Kgopela bagwera ba bahlano gore yo mongwe le yo mongwe a go fe leina la puku ye a e ratago. Ngwala leina la mogwera wa gago gomme kgauswi le lona o ngwale puku ya gagwe ya mmamoratwa. Ka morago o ngwale leina la gago le leina la puku ye o e ratago go feta. Swaya dipuku tše o ka ratago go di bala.

Leina	Puku ya mmamoratwa	✓

Dipuku tša rena tša bokgobapuku




A re direng

Thala seswantšho sa puku ye o e ratilego, ka morago o ngwale ka puku yeo.

Leina la puku ye ke eng?

Thala seswantšho sa khabara ya puku.

Na puku e be e bolela ka ga eng?
Ngwala mafoko a 2.



A re ngwaleng

Nyalanya lephethi le lebjale la mantšu a. Lephethi le lebaka le lefitilego.

bona

sepela

ja

kitima

sepetše

bone

robala

jele

robetše

kitimile

Lentšu le **bona** le go botša ka nako ya bjale.
Lentšu le **bone** le go botša ka ga nako ye e fetilego



A re ngwaleng

Bala mafoko. Dira sediko go lentšu la maleba.

Maabane bošego re **bona/bone** ngwedi.

Re **ja/jele** dijo tša letena maabane.

Maabane bošego re **ya/ile** malaong ka iri ya 8.

Gonabjale re **bona/bone** letšatši.

Gonabjale re **ja/jele** difihlolo.

Gonabjale re **ya/ile** sekolong.



Lapologa

Botša mogwera wa gago gore o nagana gore puku ye nngwe le ye nngwe e bolela ka ga eng. Ka morago o bolele gore ke dipuku dife tše o ratago go di bala. Nomora dipuku go tloga ka 1 go fihla ka 4. Nomoro ya 1 ke ya puku ye o e ratago kudukudu, gomme 4 ke ya puku ye o e ratago gannyane.

DIKELETŠO KA
KGWELE YA MAOTO



ka John Smith

Dikolobe tše
tharo



ka I M Wolf

GO ŠOMA KA
TŠHENGWANENG
go banolo



ka Joe Ann Green

Wini Poo



ka A A Milne




A re ngwaleng

Kgetha ye nngwe ya dipuku gomme o ngwale mafoko a mahlano mabapi le gore o nagana gore puku yeo e ka ga eng.

Oratilwe o ya papading ya kgwele ya maoto

Kotara ya 3 – Dibeke 3–4

Lebelela diswantšho gomme o bolele gore kanegelo e ka ga eng.












A re baleng

Oratilwe o rata kgwele ya maoto. O ile le Mogoroši le Dan go yo bona papadi ye kgolo. Go be go raloka Chiefs le Sundowns. Go be go na le dikete tša batho kua papading. Ba be ba butšwetša divuvuzela tša bona. Ka pelapela pula ya thoma go na. Ba ile gae ka setimela.



Mantšu a tlwaelo

bontši
botee
goba
goga



Tlotlontšu

. A re baleng le theeletše medumo. Ngwala mantšu ka mapokisaneng a modum wa maleba. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela

leino

seila

ee

ei

meetse

meepo

leina

leeba



A re ngwaleng

Ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe se se lego la go feta

1

2

3

4



A re ngwaleng

Mantšū a a na le medumo ye mengwe ya go swana gomme a ngwalwa ka go fapana. Lebelela lentšū le lengwe le le lengwe gomme o le ngwale ka lepokising la maleba.

meetse mootlwa poo meetlwa

leetse mooko moopedi leemo

leeto moobanare leebea moopelo

mantšū a oo

mantšū a ee



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšū la maleba mabapi le se se diregilego kua kgweleng ya maoto maabane.

Maabane re **sepela/sepetše** ka setimela go ya papading.

Re **bogela/bogetše** Sundowns e bapala.

Lehono Oratilwe o **raga/ragile** kgwele ka maatla.

Gae re fihla gae pula e ile ya **thoma/thomile** go na.




Raloka papadi ye le mogwera wa gago. Kgetha sehlopha se se serolane goba sehlopha se setalalerata. Lebelela gore ke mang yo a ka kgonago go noša pele. Fanang sebaka go bala lentšhu la gago la mmala. Ge o dira phošo, o swanetše go dula makga a mabedi o sa bale. Yo a tla fetšago go bala mantšhu pele ke yena a nošago kgwele. Ka morago ga go noša, lehang papadi gape. Lemoga gore le swanetše go ralokela sehlopha se sengwe.



Lapologa

dipala tša dino





A re boleleng

Lepidibitšana la go befa.



A re baleng



Kgalekgale go kile gwa ba le MmaLepidibidi yo a bego a dula le ba lapa la gagwe mo polaseng. MmaLepidibidi o be a alamela mae a 7. O be a letetše gore a phaphaše.

Ke nako ya gore mae a ka a phaphaše. Ke nyaka go bona mapidibitšana a ka a 7.

Ke moka, ka le tee ka le tee mae ka moka a phaphaša. Ka moka ga ona ka ntle le le tee. E be e le le legologolo.



Ke nna Babi.

Ke nna Tshupo.

Ke nna Batsi.

Na ke gokae?

Ke nna Mafofa

Ke nna Noko.



MmaLepidibidi a dula a ba a dula godimo ga lee le legologolo. Mafelelong la ba la phaphaša. Lepidibitšana la tšwa le fofafofa. Le bonala e le le legolo e bile le na le maatla. Ke lepidibidi la go befa kudu.

Na ke gokae? Na leina la ka ke mang?

Lebelela lepidibidi la mafelelo

Bonang gore lepidibidi le ke la mohuta mang!



MmaLepidibidi a kgokgoetša mapidibitšana a gagwe a a gapela letangwaneng.

Ha ha ha! E tloga e le lepidibidi la go makatša.

Mapidibidi ka moka a fofela ka meetseng. Ka moka a thutha a bapala. Lepidibidi la go befa le thutha go phala a mangwe ka moka.





Ka morago la ya polaseng.
Diphoofolo tše dingwe di be
di sa rate lepidibidi la go befa.
Dikgogo di be di le kobola
gomme dimpša di le bogola.

Ka letšatši le lengwe
bošego, lepidibitšana
la go befa la tšea
sephetho sa go
tšhaba gae.



Ka moka ga
ba ntshware
gabotse. Go
kaone ke
itšhabele.



Ka letšatši le lengwe
lepidibitšana la go befa la
tšhaba. La tšhabela nokeng.
Gona kua la bona dinonyana
tše dintši di thutha ka
nokeng. Mafofa a tšona a
boreledi kudu. Di na le melala
ye metelele. Maphego a tšona
ke a mabotsana kudu.

Ke duma go ka bapala le
bona. Ke ba babotse kudu.
Nna ke befile kudu.



Ka letšatši le lengwe marega a thoma. Go be go wele lehlwa gohle. Noka ya fetoga aese. Lepidibitšana la go befa le tsenwe ke phefo ebile ga se la thaba.

Nna ke phela ke le noši. Ke kwa go tonya kudu.

Ka morago gwa tla Seruthwana. Letšatši la phadima gape le mehlare ya mpshafala ya ba ye metala.

Mosong wo mongwe lepidibitšana la go befa la bona maganse a mabotse gape.



Lepidibitšana le nyamile kudu. La thoma go lla.


Ke befile kudu. Ke modulanoši. Ga ke na bagwera.



Na ke nna
yola?

Ge le ntše le lla, la lebelela
tlase makgatheng ga
megokgo ya lona. La ipona
ka meetseng. Ke leganse le
lebotsebotse.

Ka yona nako yeo, maganse a mangwe a thutha mo pele ga lona.
A bitša lepidibidi la go befa gore le tle le thuthe le ona.
Lepidibidi la go befa la fofela ka meetseng. La ikwa le thabile kudu.



Etla o thuthe le rena.
O leganse go no swana le
rena. O leganse le lebotse
go phala maganse ka moka.

**D****Morero wa 6: Go bolela dinonwane**

Kotara ya 3: Dibeke

i**t****e****n****g****81 Bere e kotilwe moriri** 36

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga thedibere ya Pam.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka mapokisi a medumo: th, hl le, ng
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše A, a.

82 Sebapadišwa sa ka sa mmamoratwa 38

Go dira dinyakišišo gomme a ngwala tše di hweditšwego.
Go nomora diswantšho go laetša tatelano ya maleba.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Go šupa lešala la maleba go mantšu ao a thaletšwego.

83 Phuki o dira dijo tša letena 40

Go boledišana ka ga seswantšho.
Go bala ka ga motswako.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga motswako.
Go bala mantšu le go theeletša medumo. (ph, ts, le b)
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Go ngwala mafoko ka ga mokgwa woo ba nyakago go ja ka gona.
Ngwalolla ditlhaka tše B, b.

84 Diyo tše ke di ratago 42

Go thala seswantšho sa selo seo o ratago go se ja.
Go hlalošetša mogwera mokgwa wa go di apea.
Go nyalanya mafoko (sediri – sedirwa)
Go ngwala mantšu a a tlogetšwego ka go šomiša diswantšho bjalo ka mehlala.
Go hwetša le go dira sediko go mantšu ao a lego ka go phasele ya mantšu.

85 Polokego ka gae 44

Go bala pamfolete ka ga polokego ya ka gae.
Go araba dipotšišo tše itšego tše di theilwego godimo ga seswantšho.
Medumo: (ei, ai, ee, le oo)
Go ngwala mafoko ka ga seo ba se dirago gore ba bolokege ka gae.
Ngwalolla ditlhaka tše C, c.

86 Melawana ya ka gae 46

Go thala seswantšho sa go bontšha gore go swanetše go dirwa eng gore le bolokege ka gae.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho sa bona.
Go šomiša maswaodikga a maleba.
Go nyalanya mahlalošetšagotee.
Go feleletša mafoko ka ga bona, ba efa dikarabo tša mašala.

87 Sellathekeng se se timetšego 48

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga sellathekeng se se timetšego.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu (tšw, tlh, th, le tl)
Go ngwala kanegelo ka ga go timelelwa ke selo.
Ngwalolla ditlhaka tše D, d.

88 Godimo, fase, ka gare le tikologo 50

Go šomiša matlema go thuša go hwetša dilo tše di fihlilwego.
Go fa matlema a a sepelelanago le diswantšho.
Go feleletša mantšu ka go šomiša kg le m.
Go bala ditaello gomme wa feleletša seswantšho.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (kg, th, ph le tl)

89 Katse e nyaka tlhokomelo 52

Go bala papatšo.
Go araba dipotšišontši tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo (ts, mm, ts le ng)
Go ngwala ka ga diruiwaratwa tša bona.
Ngwalolla ditlhaka tše E, e.

90 Seruiwaratwa se se timetšego se hwetša legae 54

Go ngwala ditumanoši go feleletša mantšu go a nyalanya le diswantšho.
Go šupa dipotšišo, ditlabego le dipego.
Go ngwalolla mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.
Go dira papatšo ka ga seruiwaratwa.

91 Taletšo ya moletlo 56

Go araba dipotšišo tše di theilwego

godimo ga taletšo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga taletšo.
Medumo: mo, me, mm le f
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Go ngwala mafoko ka ga matsatši a matswalo a bona.
Ngwalolla ditlhaka tše F, f.

92 Etna moletlong wa ka 58

Go ngwala taletšo ya moletlo wa bona.
Go ngwala mafoko ka lefetile.
Go šupa maina le madiri mo mafokong.
Go feleletša lenaneo ka go šomiša tshedimošo ya go tšwa seswantšhong.

93 Matsuana a mahlano 60

Go bala sereto ka ga matsuanana a mahlano.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.

94 Matsuana a mahlano 62

Go reta le go diragatša se se bolelwago mo seretong.
Go šupa mantšu a maleba a lefetile.
Go hlama mantšugokwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.

95 Kubu le khudu 64

Puku ya kanegelo ya disegwa.

96 Kubu le khudu (tšwetšwa pele) 65

Go bala sengwalwa sa kanegelo
Go boledišana le mogwera ka ga sengwalwa.



A re baleng

Pam o na le thedibere ye botse.
O rata go robala le thedi ya gagwe.
Kgaetšedi ya gagwe ye nnyane, John, le
yena o rata go bapala ka thedibere.

Bona gore ke dirile
gore Thedi a be
botsana bjang.



Lehono ge Pam a boa gae a etšwa
sekolong o hweditše thedibere ya
gagwe e kotilwe moriri hlogong le
mpeng ya yona.

O reng o sentše
thedi ya ka? Ga
o dire gabotse!



Pam o be a befetšwe kudu.
O be a befeletšwe kgaetšedi ya gagwe.

Bjale mma o ile a apeša
thedi kuane ye khubedu
le baki ye talalerata.



Bona, Pam.
Thedi o
bonagala a le
botsana gape.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšu a tlwaelo

kota
moriri
apeša

Na sebakadišwa sa Pam se sebotse ke eng?

Ke

Ke mang yo a kotilego moriri wa bere?

Na Pam o ile a ikwa bjang ge a bona bere?

O be a

Na Mmago Pam o ile a apeša bere eng?

O ile a e apeša



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

thala

theto

hloka

neng

hloma

theko

thapa

bjang

thedi

thaba

hlogo

mang

Ngwala mafoko a 2 ka ga sebakadišwa se bohlokwa se o se ratago.

A re ngwaleng



Blank writing lines for practicing the words from the previous section.



Ngwalolla ditlhaka tše.


A re ngwaleng



Handwriting practice for the letter 'a' with a solid example and a dotted one for tracing.


Handwriting practice for the letter 'a' with a solid example and a dotted one for tracing.

Sebapadišwa sa ka sa mmamoratwa



A re direng

Nyakišiša gore bagwera ba gago ba na le dibapadišwa dife tše dibotse. Ngwala maina a bona mothalong wa ka godimo. Ngwala dibapadišwa tša bona tše dibotse mothalong wa ka tlase.

Leina	Pam 			
Sebapadišwa	thedibere			



A re ngwaleng

Nomora diswantšho tše ka tatelano ya maleba.



Bjale ngwala lefoko le tee ka seswantšho se sengwe le se sengwe.


1	
2	
3	
4	



A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe. Dira sediko go lentšu (lešala) le o ka le dirišago legatong la lentšu le le thaletšwego.

Pam o rata go bapala ka thedibere ya gagwe.	Yena	Rena	Yona
Mmago Pam o lokišitše bere.	Yena	Bona	Lena
Kgaetšedi ya Pam e kotile bere.	Yena	Rena	Bona
Bere e be e le botse gape.	Yena	Yona	Sona
Pam le mmagwe ke basetsana.	Yena	Rena	Bona



A re direng

Latela thapo gore o bone dibapadišwa tše dibotse tše ba nago le tšona.





A re boleleng

Lebelela seswantšho gomme o bolele ka se o se bonago.



A re baleng

Phuki o tla direla bagwera ba gagwe dijo tša letena lehono ge sekolo se tšwele.



Sangwetše ya mohlolo

O nyaka

1 lehwana le legolo la maswi a kontase

1 panana

potoro ya dimake dilae tše 2 tša borotho

Se o swanetšego go se dira

Tlotša potoro ya dimake godimo ga selae se tee sa borotho.

Sega panana, o e ale godimo ga potoro ya dimake.

Tlotša maswi a kontase godimo ga selae se sengwe sa borotho.

Bea dilae tše pedi mmogo go dira sangwetše.

E sege diripa tše nne.

Eja o ipshine.





A re ngwaleng

Ngwala (✓) kgauswi le karabo ya maleba.

Na o nyaka dilae tše kae tša borotho?	
A	Se tee
B	Tše pedi
C	Tše tharo

Na o nyaka eng gape?	
A	Potoro ya dimake
B	Tšhese
C	Maswi a kontase

Na go na le diripana tše kae tša sangwetše ge o feditše go sega?	
A	Tše pedi
B	Tše tharo
C	Tše nne

Na o nyaka seenywa sefe?	
A	Apola
B	Phaeneapole
C	Panana



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phala	phefo	tsela	bere
phaga	phela	tsebe	beta
phaka	pheka	tsena	bela

Mantšu a tlwaelo

fofa
bapala
pedi
tharo

Ngwala mafoko a 2 ka se o ratago go se ja.

A re ngwaleng





Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




b

☆

B

☆

Dijo tše ke di ratago





A re direng

Thala seswantšho sa selo se o ka se dirago gore o se je. Botša mogwera wa gago gore o se dira bjang. Bolela o re:

La mathomo ke ...

Ke moka ka ...

Ke moka ka ...



A re ngwaleng

Bopa mafoko a mane. Thala mothalo go nyalanya karolo ya ka lepokising le letalalerata le karolo ya maleba ka lepokising le letalamorogo.

Pam o befetšwe

Ke jele sangwetše

Ke tšere samporele sa ka

Ke timile dikerese tša ka

ka gore e be e le letšatši la matswalo a ka.

ka gore kgaetšedi ya gagwe e kotile bere.

ka gore ke be ke swerwe ke tlala.

ka gore pula e be e ena.



A re ngwaleng

Ngwala mantšu ao a tlogetšwego mafokong a.

hlapi

apola

malekere

maswi

borotho

teye

Ke rata go nwa



O rata



Re rata




O rata go ja



Ba rata go ja




O rata go nwa




A re direng

Nyaka sejo ka lepokising o se direle sediko. Ka morago o thale mothalo go tloga go lentšu go ya go seswantšho sa maleba. Mantšu a mangwe a a putla mola a mangwe a theoga.



n	a	m	a	d	i	n	a	w	a
p	m	a	s	w	i	u	p	h	q
q	g	e	b	e	h	l	o	l	i
t	š	h	e	s	e	i	l	a	h
b	o	r	o	t	h	o	a	p	t
t	g	h	a	x	v	h	y	i	z
m	a	l	e	k	e	r	e	p	x
t	e	y	e	r	z	k	u	k	u





A re baleng

DULA O BOLOKEGILE KA GAE



Kgoromeletša dipitšha kua morago setofong.



Se tlogele thapo ya ketlela e lekeletše fao bana ba bannyane ba ka e fihlelelago.



Boloka dihlare fao bana ba bannyane ba ka se di fihlelelego.



O se ke wa bapala ka ditshitswana tša kgale.



O se ke wa bapala ka diplaka tša mohlagaše.



Boloka pharafene lefelong le le bolokegilego.



A re ngwaleng

Bala papetlana ke moka o arabe dipotšišo.



Ngwala selo se 1 se Mmabere a re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Ngwala selo se 1 se kangaroo e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.





Ngwala selo se 1 se mmutla o re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Blank writing lines for the rabbit exercise.

Ngwala selo se 1 se tlou e re botšago gore re se dire gore re tle re bolokege ka gae.

Blank writing lines for the elephant exercise.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino	lepai	meetse	mooko
leina	maina	meeta	moopelo
leihlo	legai	meepo	mooki

Mantšu a tlwaelo

bala
ditaelo
bana



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 5 ka ga seo o se dirago gore o dule o bolokegile ge o le gae.

Large blank writing area for the giraffe exercise.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



Handwriting practice box for the letter 'c' with a dotted tracing guide.

Handwriting practice box for the letter 'b' with a dotted tracing guide.



A re direng

Thala seswantšho go laetša se o swanetšego go se dira gore o dule o bolokegile ka lapeng. Ngwala lefoko ka seswantšho sa gago.





A re ngwaleng

Ngwala mafoko a, o diriša maswaodikga a maleba. Diriša tlhakakgolo mathomong a lefoko le khutlo goba leswao la potšišo mafelelong a lona. Gopola go diriša tlhakakgolo ge o ngwala maina a batho, dikgwedi, mafelo goba matšatši a beke.

ka mokibelo rati le ann ba ile ba yo bapala kua gaborati

na o rata aesekhrimi

phuki le hunadi ba ile thekwini ka phupu

ke nna



A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga mantšung ao a lego ka kholomong ye talamorogo ao a nago le tlhalošo ya go swana le ao a lego ka kholomong ye talalerata.

maleba
notlela
kgoma
nyama
roba
itia
gotetša



kgonya
nepagetšego
swaba
betha
kgwatha
thumaša
thokga



A re direng

Feleletša mafoko a a latelago mabapi le wena le ka ga se o se ratago. Dikarabo ka moka ke maina, ka fao di swanetše go thoma ka tlhakakgolo.

Leina la ka ke

Letšatši la beke le ke le ratago ke

Mogwera wa ka yo bohlokwa ke

Letšatši la matswalo a ka le ka

Puku ye ke e ratago ke

Leina la morutiši wa ka ke

Ke belegetšwe

Lenaneo la TV le ke le ratago ke



A re baleng

TatagoPhuki o timeletšwe ke sellathekeng.

O ile a goa, "Na le tseba fao sellathekeng sa ka se lego gona?"

Re lebeletše ka fase ga bolao.

Godimo ga raka.

Ka morago ga teseke.

Ka potleng ya Tate.

Ka ntle ga ntlo.

Ka ntlong.

Kgauswi le tafola.

Ka godimo ga TV.

Ke moka – ntširr ntširr,
ntširr, ntširr.

Re hweditše sellathekeng ka setšidifatšing!



Ntširr, ntširr!
Ntširr, ntširr!



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape, ka morago o arabe dipotšišo tše.

Na tate o timeletšwe ke eng?

O timeletšwe ke

Ngwala mafelo a 2 fao ba nyakilego sellathekeng gona.

Ba nyakile

Na ba hweditše sellathekeng kae?

Ba se hweditše

Na o kile wa timelelwa ke selo? Na e be e le eng?



Tlotlontšu

Ngwala mantša a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tšwara

thoba

tlahlo

tšwa

tlahlobo

thoma

tlaba

tlama

Mantšu a tlwaelo

tlase
godimo
timetša
gare

tšwafa

tlhaka

thola

tlala



A re ngwaleng

Ngwala kanegelo ka ga seo o se timeditšego. Na e be e le eng? Na o se hweditše kae?

Handwriting practice area with multiple horizontal lines for writing.



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




Handwriting practice box for the letter 'd', showing a solid 'd' and a dotted 'd' for tracing.

Handwriting practice box for the letter 'D', showing a solid 'D' and a dotted 'D' for tracing.

Godimo, fase, ka gare le tikologo

Kotara ya 3 – Dibeke 5–6



A re direng

Fihla selo se sengwe ka phapošing. Mogwera wa gago a nyake selo seo. Yena o swanetše go re: "Ke nyaka ka morago ga ... goba ka fase ga ... goba kgauswi le ..."




A re ngwaleng

Bolela lentšu go seswantšho se sengwe le se sengwe. Feleletša lentšu ka go diriša **kg** goba **th** goba **m**.

kg

m

<p>_____ kg aka</p>	<p>_____ omo</p>	<p>_____ ogo</p>
<p>_____ utlwa</p>	<p>_____ aba</p>	<p>_____ ala</p>
<p>_____ pša</p>	<p>_____ pa</p>	<p>_____ pšhe</p>



A re direng

Bala ditaelo tše gomme o feleletše seswantšho.

Thala letšatši le sefofane kua lefaufaung.	Thala kgopa ka pele ga matšoba.
Thala nonyana e le godimo ga mohlare.	Thala khudu kgauswi le matšoba.
Thala matšoba a le ka fase ga mohlare.	Thala serurubele ka godimo ga khudu.



A re ngwaleng

Hlopha mantšu a ka mapokisaneng a dimpho.

kgaka	thutlwa	tlala	pholo
phala	tlela	thiba	kgogo
kgomo	thaba	tlaba	phefo




kg



th



ph



tl



A re baleng

Na o rata dikatse?

Re na le katse ya mafolofolo, ya boyana, ye khunong, ye botsana ye e nyakago legae.

E na le mosela wo motelele le methaladi.

E rata maswi le hlapi.

Leina la yona ke **Tabi**.



Ge o rata go thuša le go e fa lerato, gona leletša Mogoroši mo SPCA, 012 012 0120.



A re ngwaleng

Bala papatšo gape. Swaya karabo ya maleba ka. (✓)



Ke seruiwaratwa sefe se se nyakago legae?

A	Mpša
B	Katse
C	Pere

Na o swanetše go leletša mang ge eba o nyaka katse ye?

A	Mogoroši
B	Lebenkele la diruiwaratwa
C	Molemi

Na leina la katse ke eng?	
A	Tabi
B	Bobi
C	Ben

Na e rata go ja eng?	
A	Maswi
B	Tšhese
C	Hlapi

Na e rata go nwa eng?	
A	Maswi
B	Tšuse
C	Teye

Na katse e itshwere bjang?	
A	E dula e robetše.
B	E na le mafolofolo.
C	E rata go lwa.



Tlotlontšu

maswana

mmele

tseba

bjang

katsana

mmala

tsela

moselana

Mantšu a tlwaelo

pele
morago
hleng
tlase

katsana	mma	tsebe	mang



A re ngwaleng

Ngwala ka ga seruiwaratwa sa gago.



Handwriting practice lines for the sentence: A re ngwaleng




e

Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng




E




A re direng

Ngwala tumanoši, a, e, i, o goba u, mantšung a a latelago, go nyalanya lentšu le seswantšho.

a e i o u



khekhe
p__esekele
s__tukheisi
__tlela



ar__ka
kha__te
ntlw__na
kh__be



A re ngwaleng

Bolela gore mafoko a ke dipotšišo, tlabego goba pego. Ngwala leswao la potšišo ?, la tlabego ! goba khutlo ..



Ke wena mang?	Potšišo
Tlogela	
Lehono ke la 25 Phupu	
Phakiša	
Na o dula kae	
Na letšatši la gago la matswalo le neng	
Ke rata selemo	
Na o rata dikatse	



A re ngwaleng

Kopolla mafoko a gomme o ngwale maswaodikga a a nepagetšego mo go swanetšego.



na o rata dikatse

leina la katse ya ka ke tabi

goro le tumišo ba rata go bapala kgwele ya maoto

letšatši la matswalo a ka le ka lewedi



Lapologa

Ngwala papatšo mabapi le seruiwaratwa se se timetšego. Tlatša dikgoba tše di filwego go feleletša papatšo.



THUŠA GO HWETŠA

Ngwala gore ke seruiwaratwa sa mohuta mang.

Na o bone seruiwaratwa sa ka?

Leina la seruiwaratwa sa ka ke

Ge o ka hwetša seruiwaratwa sa ka,
hle leletša
(Ngwala leina la gago.)

mo
(Ngwala mogala wa gago.)



Seruiwaratwa sa ka se lebelega ka
mokgwa wo

(Thala seswantšho sa seruiwaratwa sa gago)





A re baleng



A re ngwaleng

Bala taletšo gomme o arabe dipotšišo.

Ke mang yo a tlogo go ba le moletlo?	
Na o tla ba a fetša mengwaga ye mekae?	
Na moletlo o tla thoma ka nako mang?	
Na moletlo o tla fela ka nako mang?	
Na moletlo o neng?	
Na nomoro ya ntlo ya boRatilwe le leina la mmila ke eng?	



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ke moka o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona,
ka pukung ya gago ya go ngwalela.

moletlo	meletlo	mmila
mokete	mekete	mmepe
monyanya	menyanya	mmala



Mantšu a tlwaelo

taletšo
moletlo
mmila
nomoro

Ngwala mafoko a 2 ka ga
letšatši la matswalo a gago.

A re ngwaleng




Blank writing lines for practicing the words from the table.



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Na o tla tla moletlong
wa ka?




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



Handwriting practice for the letter 'f' (one solid, one dotted).

Handwriting practice for the letter 'j' (one solid, one dotted).



A re direng

Ngwala taletšo ye ya
moletlo wa gago.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a gomme o a thome ka "Maabane".

Lehono ke letšatši la matswalo a ka.

Maabane

Lehono pula e a na.

Maabane pula

Lehono letšatši le a fiša.

Maabane letšatši le



E tla moletlong wa ka!

Ke swara _____.

Moletlo wa ka o tla ba ka la _____.

O thoma ka iri ya _____
o fela ka iri ya _____.

Atrese ya ka ke:



Nomoro ya ntlo _____

Mmila

Lefelo _____



Hle ntsebiše ge eba o tla kgona go tla.

Nomoro ya ka ya mogala ke _____



E tšwa go _____





A re ngwaleng

Mo lefokong le lengwe le le lengwe, thalela leina la motho, ka morago o dire sediko go lentšu le le re botšago gore motho o dira eng.

Mogoroši o (kitimela) sekolong.

Oketšo o bala puku.

Pam o swere thedi ya gagwe.

Tumišo o bapala kgwele ya maoto.




Peter o raga bolo.

Thati o bolela mo mogaleng.

Phuki o reka katse.

Molelo o ja nama.



A re direng

Na ba na le mengwaga ye mekae? Ngwala maina a bona le mengwaga mo lenaneong la ka fase.

Peter	Tumišo	Boati	Phuki	Mogoroši
3	7	9	6	5



Leina	Mengwaga

Leina	Mengwaga



A re baleng



MmaKgogo le matsuana a gagwe

Ka lentšwana la makgwakgwa
letsuana la pele la nagana,

Ka go kukela magetla godimo letsuana
la go latela la nagana,



Ka lentšwana la go tswinya letsuana
la boraro la nagana,

Ka manyami letsuana la boraro la
nagana,



Ka go ngunanguna letsuana la bohlano la nagana,

"Bonang mo," a realo mma, a le ka serapaneng se setalana.



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona ka pukung ya gago ya go ngwalela.

letsuana	leswika	kgopa
letsetse	kgauswi	kgona
letseka	maswi	kgoka

Mantšu a tlwaelo

pele
hlano
leswika
kgopa



A re ngwaleng

Ngwalolla lefoko.

Dikgogo di a fata.




Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



g

ly



A re direng

Bala kanegelo ka ga ditsuana tše hlano. Ithute go se bala le bagwera ba gago ba bahlano. Yo mongwe le yo mongwe a fiwe sebaka sa go ba ye nngwe le ye nngwe ya ditsuana. Yo mongwe wa lena a be mmakgogo.



A re ngwaleng

Dira sediko go lentšhu la maleba.

Maabane ke ile/ya go bapala gaboPhuki.

Gosasa ke ile/tla ya sekolong.


Beke ye e fetilego ke bona/bone ditsuana tše dinnyane.


Gonabjale ke raloka/ralokile le katse ya ka ye botse.





A re ngwaleng

Feleletša dipalontšhu tše.


mothalo + palo = 


mong + lapa = 

mong + modiro = 

modula + setulo = 

kgomo + bolekana = 

kgogo + tshadi = 



A re direng


Ngwala mantšu a ka mapokising a medumo ao a lego leotwaneng.
A swaye ka go putla ge o a ngwadile ka mapokising a maleba.

- | | | | | | | | |
|-------|-------|--------|----------|---------|---------|-------|-------|
| maaka | mma | kgomo | letšatši | mooki | botša | tsebe | mmala |
| maano | phfo | kgogo | tlala | bookelo | letlalo | mooko | tšela |
| phala | mmele | maatla | tsela | letsopa | phoka | tlela | kgaka |

Diagram illustrating the phonetic components of the word 'phoka' using a wheel structure. The central hub is red. The spokes are labeled with the following combinations: 'tl', 'ph', 'tš', 'aa', 'kg', 'ts', 'mm', and 'oo'. The word 'phoka' is written in the top basket. The baskets are arranged in a circle around the central hub.


Kubu le khudu

Kotara ya 3 – Dibeke 9–10



A re baleng

Dira puku ye ya sesegwa gore o kgone go bala kanegelo ya kubu le khudu. Mena mo go methaladi ye e lego thwii gomme o sege mo go methaladi ya marontho.



A re boleleng

Bjale bala kanegelo ye e lego ka ga kubu le khudu. Ke kanegelo ya nnete. Bolela le bagwera ba gago ka ga ka fao diphoofolo tše, tše pedi di lego bagwera ba makgonthe ka gona.




A re ngwaleng

Bala kanegelo ya kubu le khudu gape gomme o ngwale mafoko a mahlano (5) ka ga kanegelo.



8



Ngwana yo wa kubu o na le mahlats'e. A re mo feng leina.



Sega mo go methaladi ya marontho ka morago ga go o swaragantšhe matlakala a puku ya gago



b



Etla, kubjana Owen. Re tla go isa lešokeng la diphoofolo.

Ke nydka mma wa ka.

Ba rwala Owen ba mo isa lešokeng la diphoofolo. O be a dula ka serapaneng sa go ba le letangwana le legolo.

Mena mo go methaladi ye e lego thwi

Ge Owen a ntšhe a gola, o ile a gahlana le kubu ya mosetsana ye e bitšwago Cleo. Lehono o dula ka lethabo le Cleo.

Swaraganyo mo



Mena mo go methaladi ye e lego thwi

16



Kubu le khudu

1




10



Ke wena mang?



7



Efa ngwana leina la ka. Ke Owen.

Ba ile ba gogela kubjana ka ntle ga lewatle.

Ngwana wa kubu o be a dula le mmagwe ka lethabo.



2


Owen o be a bapala le khudu ya go tšofala. O be a rata go dula mokokotlong wa Mzee.



15



9



Ka moka ba lekile go tšusa kujana go e busetša nageng. Ba dirisitše lelokwa la dihlapa le dikoloi go e gogela ka ntle ga lewatle.

3



11



Kua lešokeng Owen o gahlane le khudu ye e tšofetšego.


14



Kubu le khudu ya ba bagwera ba nnete. Ba be ba eja, ba robala le go bapala mmogo.



12



Na o ka ba
mme wa ka
ka kgopelo?

Kubjana e be e hlogetše mmagoyona.



5



Thušang! Nthušeng hle! Ke yo
monyanane kudu. Cia ke kgone go rutha.

Meetse a mo gogola, a theoga le
noka gomme a wela ka lewatle.


Ka letšatši le lengwe go be go na le
ledimo le legolo. Pula ya kgopa ngwana
wa kubu diatleng tša mmagwe.



Thušang! Thušang!
Mma wa ka o kae?

4

Khudu ya go tšofala e be e e be e bona
gore
Owen e sa le ngwana. E ile ya hlokomela
Owen ka go mo laetša gore a je eng le
gore a robale kae.



Bjale ntheeletše,
ngwanaka.

13

**D**

Morero wa 7: Go bolela dinonwane

Kotara ya 4: Dibeke

i**t****e****n****g****97** Ditaba tše di tšwago go mogwera 70

Go bala lengwalo.
Go araba dipotšišokgethontši tše di theilwego godimo ga lengwalo.
Go hwetša matšatši le matšatšikgwedi mo lengwalong gomme a a rekhota mo khalentareng.

98 Maano a rena 72

Medumo: aa, ee, ei le sw.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Go latelanya mafoko go ya ka kanegelo.
Go ngwala ka ditaba tše di amago bona.
Go reta sereto.

99 Khonsata ya sekolo sa rena 74

Go bala lenaneotshepedišo la khonsata ya sekolo.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneotshepedišo la sekolo.
Medumo: oo, kh, tš, ile le th.
Go ngwala mafoko ka ga seo ba tlilego go se dira, ka nako ya maikhutšo.
Ngwalolla ditlhaka tše *H, h, l, i, J, j*.

100 Go diregile eng ka morago ga khonsata 76

Ka dihlopha, kgethang hlogo mo go lenaneotshepedišo la khonsata gomme le e diragatšeng pele ga barutwana ka phapošing.
Go bolelela pele bofelo bja kanegelo.
Go feleletša pudula ya polelo, ya mafelelo, mo kanegelong.
Go nyalanya mafoko le mafelelo a ona a maleba.
Phasele ya mantšu.

101 Nako 78

Go bala ka ga dinako tša mešongwana ya Phuki.
Go šupa nako ya maleba go tšwa mo kanegelong.
Go ngwala lenaneo la ditiro tša Phuki tša tšatši ka tšatši.
Medumo: ph le bj.
Ngwalolla ditlhaka tše *K, k, L, l, M, m*.

102 Letšatši la ka la go šoma ntle le go kgaotša 80

Go hlopha mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši go ya ka nako.
Go šomiša mantšu a lefetile mo mafokong.
Go nyalanya malatodi.
Go thala diswantšho go feleletša diswantšho.

103 Dan ga se a ipshina beke ye 82

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: ng, th, ee le ile.
Go ngwala mafoko ka go šomiša a mangwe a mantšu.
Ngwalolla ditlhaka tše *N, n, O, o, P, p*.

104 Godimo, ka fase, ka gare, go dikologa 84

Go diragatša seo se diragaletšego Dan.
Go thala diswantšho tša go laetša mešongwana ya bona ya tšatši ka tšatši ya beke.
Go ngwala mafoko ka ga diswantšho.
Go feleletša mantšu gomme ba a nyalanya le diswantšho.

105 Go etela kua le kua 86

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga makhutšo a a tlogo.
Go ngwala dipeakanyetšo tša makhutšo mo go khalentara.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga lenaneo la makhutšo.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tl, š, le sw.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše *Q, q, R, r, S, s*.

106 Re sa le leetong 88

Go šupa diprofense mo mmepeng.
Go šomiša maswaodikga a maleba.
Go ngwala maswaodikga mafokong le go šupa mehuta ya mafoko.
Go ngwala dihlogo tša go swanela tša dipuku.
Go bolelela pele gore dipuku di tlile go bolela ka ga eng.

107 Ba lapa la gešo le diruiwaratwa 90

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga ba lapa le diruiwaratwa.
Go feleletša lenaneo ka ga maloko a lapa la bona ka tlase ga dihlogo tše di filwego.
Medumo: tsw, hl, ny le j
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla ditlhaka tše *T, t, V, v, W, w, X, x, Y, y*.

108 Ke eng se bohlokwa? 92

Mošongwana wa lapologa wa go kopanya marontho.
Go ngwala mafoko ka go šomiša maswaodikga a maleba.
Go šupa madiri le maina.
Go feleletša setifikeiti sa sefoka sa leloko la ba lapa.

109 Go ngwala kanegelo 94

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.
Go ngwala peakanyo ya kanegelo ka go šomiša dihlogo tše di filwego.
Go latela ditaello tša go dira puku ya kanegelo ya go dirwa ka disegwa.

110 Dithai 97

Go araba dithai.

111 Tebogo le kutu ya monawa 98

Go bala kanegelo ka ga Jack le kutu ya monawa.

112 Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele) 100**112b** Tebogo le kutu ya monawa (tšwetšwa pele) 102



A re baleng



24 Crest Road
Seaville
3880
20 Phato 2015

Dumela Phuki

Go bile bose go go bona papading ya kgwele ya diatla maabane.

Ka ye nako re swarane le mešomo ya sekolo. Labohlano le le tlogo re tla be re le khonsateng ya sekolo. Basetsana ba tlile go bina mmino wa setšo. Bašemane ba tlile go bala sereto ka ga Mzee le khudu. Mogoroši o tlile go ba rametlae mo khonsateng.

Re a ipshina mo sekolong. Ka nako ya go raloka nna ke raloka le Botse le Lizzy. Maabane re ralokile papadi ya go iphihlelana. Botse o ile a iphihla ka ngwakwaneng wa godimo ga mohlare. Re mo nyakile mo gohle mo lepatlelong eupša ra se mo hwetše.

Ke ile ka goelela ka re, "Botse, etšwa mo o lego gona bjalegona!" Ya ba re a mo hwetša.

Ke tla go bona nako ye e tlogo ge re raloka kgwele ya diatla.

Suzy





A re ngwaleng

Bala lengwalo gape gomme o swaye karabo ya maleba ka (✓).

Ke mang yo a ngwadilego lengwalo?

A Boati

B Suzy

C Botse

Na bagwera ba Suzy ke bomang?

A Botse le Robbie

B Botse le Lizzy

C Lizzy le Sandy

Na khonsata e tlile go ba ka kgwedi mang?

A Phato

B Lewedi

C Diphallane

Mogoroši o tlile go dira eng khonsateng ya sekolo?

A Tantsha

B Go ba rametlae

C Go bala sereto



A re ngwaleng

Bala lengwalo ka tlhokomelo. Leka go lebelela matšatšikgwedi le matšatši ao a lego mo lengwalong. A swaye mo khalentareng. Bjale, araba dipotšišo.

Phato						
Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo	Lamorena
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Na Suzy o ngwadile lengwalo ka **letšatšikgwedi** lefe?

O ngwadile lengwalo ka **la bokae**?

Na o ile a raloka tša go iphahlelana ka **letšatšikgwedi** lefe?

O ralokile tša go iphahlelana ka **la bokae**?



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o
itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go
ngwalela.



Mantšu a tlwaelo

maano
maatla
ralokile
ngwadile

maano	meetse
maatla	leeba
maaka	leeto

leina	swana
leihlo	swaba
leino	swina



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka go latelana go tloga go 1 go ya go 3.

	Suzy o tlile go bina khonsateng ya sekolo ka Lewedi.
	Suzy o ngwaletše Phuki lengwalo.
	Suzy le Lizzy ba gahlane kgweleng ya diatla.



A re ngwaleng

Ingwalele ditaba tša gago.



Maabane ke

Lehono ke

Gosasa ke tlile go

Kgwedi ye e tlogo ke tlile go



Lapologa

Mo sehlopheng sa lena,
ithuteng go bala sereto
ka ga Mzee, le ngwana wa
khudu.



Koša ya lethabo ka ga kubu
Ngwana wa kubu

O gašitše meetse ka dinko.

O sepetše kgauswi le noka

A tuba maraga makgathe
ga menwana ya maoto.

Mzee a tla

A tšwela a sepela mpoteletšeng.

Mzee le ngwana wa Kubu ba bile
bagwera ba bagolo.





A re baleng



Lenanetshepedišo la Khonsata ya
Sekolo sa Praemari sa Lesedi

Letšatšikgwedi: 26 Phato 2015

Nako: 6:00 mathapama go ya go 7:30 mathapama

Ditiragalo

- 1 Pulo ka Hlogo ya sekolo Mdi A Motau
- 2 Sereto ka ga Mzee le Kubu
- 3 Mmino wa setšo
- 4 Go fiwa difoka: Mphato wa 1, wa 2 le wa 3
- 5 Moopelo ka Mphato wa 3
- 6 Magoroši rametlae

Go tsenwa ntle le tefo

Khekhe le dimonamonane di tla rekišwa
pele khonsata e thoma.



A re baleng

Bala lenanetshepedišo la khonsata ya sekolo, ka morago o arabe dipotšišo.

Na khonsata e bile ka letšatši lefe?

Na e thomile nako mang?

Thoma

Fela

Na Hlogo ya Sekolo ke mang?

Na rametlae e tlile go ba mang?

Na go tlile go opela mphato ofe?

Na ke mephato efe ye e yago go fiwa difoka?

Na go tlile go rekišwa eng mo khonsateng?

Na khonsateng go ile go tsenwa ka bokae?



A re direng

Mo sehlopheng sa lena, kgethang hlogwana e tee go tšwa lenanetshepedišong la khonsata. Ithuteng yona pele sekolo se thoma, le dire eke ke lena seo le se ekišago. A ba go botšhe gore mo hlogwaneng wena o ekiša eng. O ka no nyaka go bala sereto, go ithuta go bina goba go opela.



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Botša mogwera wa gago kanegelo, le gore o bona eke e tšile go fela bjang. Bjale, ngwala mantšhu ao a bolelwago, go laetša gore morutiši o reng.



Jo! Lehono ke jele tša matena tše di bose.



Tliša dijo tša gago, go sego bjalo ke a go betha.



Aowa, hle! O se tšee dijo tša ka.



4



A re ngwaleng

Nyalanya mathomo a lefoko a ka lepokising le letalalerata le mafelelo a maleba a ka lepokising le letalamorogo.

Pam o jele dijo tša gagwe

Ke jele sangwetše

Ke beditše morutiši

Morutiši o be a befetšwe

ka gore Jim o be a nyaka dijo tša ka tša letena.

ka gore o be a swerwe ke tlala.


ka gore Jim o be a seleka.

ka gore ke be ke swerwe ke tlala.



Lapologa

Nyaka o be o dire sediko go mantšu a ka lepokising, ao a nyalelanago le seswantšho. Thala mothalo go tloga lentšung go ya go seswantšho sa maleba.




d	i	k	o	t	a	n	t	l	o
n	o	g	a	o	f	t	b	x	s
a	q	o	o	u	s	s	l	g	p
l	w	m	w	t	s	e	l	a	h
e	r	o	n	e	r	b	d	o	i
d	i	a	t	l	a	e	i	u	r
i	h	k	g	a	k	a	j	n	i
l	e	g	o	t	l	o	o	d	e







A re baleng


Bala kanegelo. Nyalanya sešupanako le seswantšho le mafoko a maleba.
Re go file mohlala.




Ka Mošupologo Phuki o tsoga ka iri ya 6 ka masa.




O ya sekolong ka iri ya 7 mesong.




Ka iri ya 1 mathapama o tla gae.



O raloka le Pam ka iri ya 3 mathapama.





O dira mošomo wa gagwe wa gae ka iri ya 4 mathapama.



O ja dilalelo ka iri ya 6 mathapama.



O robala ka iri ya 8 mathapama.





A re ngwaleng

Ngwala gore Phuki o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.

iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	

iri
rata
dijo
mesong



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

mošomo	ngaka	phaka	bjala
mošola	ngala	phela	bjoko
mošate	ngata	phoša	bjetše



Ngwalolla ditlhaka tše. A re ngwaleng



Handwriting practice for the letter 'k'. The first box shows a solid lowercase 'k' and a dotted lowercase 'k' for tracing. The second box shows a solid uppercase 'K' and a dotted uppercase 'K' for tracing.

Handwriting practice for the letter 'l'. The first box shows a solid lowercase 'l' and a dotted lowercase 'l' for tracing. The second box shows a solid uppercase 'L' and a dotted uppercase 'L' for tracing.



Handwriting practice for the letter 'm'. The first box shows a solid lowercase 'm' and a dotted lowercase 'm' for tracing. The second box shows a solid uppercase 'M' and a dotted uppercase 'M' for tracing.



A re direng

Ngwala gore wena o dira eng ka dinako tše, letšatši le lengwe le le lengwe.

iri ya 6	
iri ya 7	
iri ya 1	
iri ya 3	
iri ya 4	
iri ya 6	
iri ya 8	



A re ngwaleng

Ge **ile** e hlomesetšwa lentšung la tiro, go ra gore tiro yeo e šetše e diragetše. Bala dipara tše tša mafoko. Hlomesetša **ile** lentšung le le hubifadišwego gomme o feleletše lefoko la bobedi.

Oketšo le Pam ba rata go **raloka**.Beke ya go feta ba **ralokile** kgwele ya diatla.Mogoroši o kgona go **taboga** bjalo ka segwagwa.

Maabane o _____ le John.

Phuki o kgona go **a**pea.

Maabane o _____ hlapi a re fa.

Pam o kgona go **raga** kgwele ka maatla.

O e _____ kudu a ba a pšhatla lefastere.





A re ngwaleng

Thala mothalo go tšwa mantšung a mapokisaneng a matalamorogo go ya go a matalalerata go talalerata, a go fapana ka ditlhalošo.



Lapologa

Bala mafoko ka morago o thale diswantšho tše tše 3.


godimo		thaba
etla		bošego
nanya		kopana
robala		etšwa
mosegare		tsoga
tsena		ee
swaba		sepela
aowa		lebelo
telele		fase

1 Ke iri ya 8 mesong. Letšatši le a phadima. Mpša e kitimiša katse.



2 Katse e namela mohlare ka lebelo. Letšatši le hlabile.

3 Ke bošego, gomme katse e a fologa.





A re baleng

Dan wa batho! Ga se a ipshina ka beke ye. O setšwe ka Mošupologo. O šiihlwe ke pese gomme a šalela sekolong. "O reng o šaletše, Dan?" gwa botšiša morutiši wa gagwe.



Ka Labobedi o ile sekolong eupša o šiihle mokotlana wa gagwe wa sekolo ka peseng. Ge a tsena ka phapošing, o be a swere fela kgwele ya maoto. "Mokotlana wa gago wa sekolo o kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Laboraro o tsogile ka nako. O nametše pese. E ile, e ile, eupša Dan o be a nametše pese ye e sego yona. Pese e mo išitše sekolong se sengwe fela. "Dan o kae lehono?" gwa botšiša morutiši.



Ka Labone Dan ga se a bona diaparo tša gagwe tša sekolo. Ka fao, o ile sekolong ka diaparo tša gagwe tša go rutha. "Diaparo tša gago tša sekolo di kae, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.

Ka Labohlano Dan o tsogile e sa le bošego kudukudu. O ile sekolong e sa le leswiswi. Ka mkgwa wo a bego a lapile ka gona, o be a robala ka phapošing. "O reng o robala, Dan?" morutiši wa gagwe a botšiša.



Ka Mokibelo Dan o ile sekolong, eupša keiti ya sekolo e be e notletšwe. Dan wa mahlajana! Sekolo ga se tsene ka Mokibelo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Mantšu a tlwaelo

rutha
robala
maoto
tsebe

Ke ka lebaka la eng Dan a šaletše ka Mošupologo?

Ka gore o

Na Dan o ile sekolong ka kgwele ya maoto ka la bokae?

Na Dan o ile sekolong ka diaparo tša go thutha ka la bokae?

Na go diregile eng ge Dan a ile sekolong ka Mokibelo?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

phetha	sekolong	meetse	tsogile	leeba	phapošing
peseng	leeto	batho	thuthile	betha	lapile



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



n

n

o

o

p

p

Godimo, ka fase, ka gare, go dikologa

Kotara ya 4 – Dibeke 1-2



A re direng

Kgatha tema ya go ekiša, o bontšhe seo se diragaletšego Dan letšatši le lengwe le le lengwe. Šielanang go ba Dan. Gape, le ka no šielana go ba morutiši.



A re ngwaleng

Thala seswantšho o laetše seo o se dirago letšatši ka letšatši. Ngwala matšatši.



A re ngwaleng

Bjale lebelela diswantšho tše o di thadilego gomme o ngwale gore o dira eng ka matšatši a.



Mošupologo	
Labobedi	
Laboraro	
Labone	
Labohlano	
Mokibelo	
Lamorena	






Lapologa

Hlama mantšu ka ditlhaka tše, gomme o a ngwale mo dikgobeng.



b → 

r →

g →



g →

n →

k →

t →

b →

th →



tu →

tso →

tse →

r →

l →

th →



p →

d →

th →

l →

r →

t →



tl →

ph →

m →

th →

n →

b →



sw →

ap →

tšw →



A re baleng

Makhutšo a batametše. Bana ka moka ba bolela ka ga tšeo ba yago go di dira ka makhutšo a dikolo. Bana ba bahlano ba ile go etela ditoropo tše dingwe. Morutiši wa bona o ba kgopela gore ba ngwale seo ba ilego go se dira ka makhutšo mo lenanepeakanyong.



Lenaneo la makhutšo

Leina	Letšatši	Lefelo	Ba ya go dirang fao?
Oketšo	Labone	Johannesburg	Go ya moletlong wa matswalo a motswala.
Dan	Mošupologo	Polokwane	Etela koko.
Phuki	Laboraro	Durban	Ya lebopong.
Mogoroši	Labohlano	Mbombela	Ya Kruger Park.
Boati	Mokibelo	Mthatha	Ya lenyalong.

Tlatša se wena o tla se dirago.

Bala lenaneo la makhutšo ka morago o bale dipotšišo.
Ngwala karabo ya gago mo sekgobeng.

A re ngwaleng



Ke mang yo a tlogo ya Johannesburg?	
Na Dan o ile go dira eng ka Mošupologo?	
Ke mang yo a tlogo go ya lebopong?	
Na Phuki o ile go dira eng ka Mokibelo?	
Ke mang yo a tlogo go ya Kruger Park?	
Na wena o tlile go ya kae?	

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Tlotlontšu



matswalo	tlala	šala	swaba
swana	šeba	tlaba	letswalo
motswala	tlama	swara	šila

Mantšu a tlwaelo

tlile
thabile
swere
apere

Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



q	Q
r	R
s	S





A re direng

Thala sefapano mo mmepong o laetše moo bana ba ba yago gona.



Dan

Polokwane

Polokwane

Mbombela

Johannesburg



Phuki

Durban

Durban

Oketšo



Mogoroši

Mbombela

Mthatha

Johannesburg

Busi

Mthatha



A re ngwaleng

Ngwalolla mafoko ka moka o šomiše ditlhaka tše kgolo le dikhutlo.

dikolobe di na le mesela ya go raragana

thutlwa e na le molala wo motelele

pitsi e na le methalo




tlou e na le pogo ye telele



A re ngwaleng

Feleletša mafoko a, o šomiša mafelo a maleba. Ngwala gore lefoko le lengwe le le lengwe ke la mohuta mang. Ngwala mafelelo a maleba.


Re feleletša lefoko la pego ka khutlo. (.)
 Re feleletša potšišo ka leswao la potšišo. (?)
 Re feleletša lefoko la go laetša khuduego ka leswao la tlabego. (!)


Ke rata malekere.	pego   
Na ke wena mang	
O se ke wa tshela mmila, go na le sefatanaga	
Na o dula kae	
Ke na le thedi ye pinki	
Na o bala eng	
Ga ke rate marega	
Hlokomela, noga šeo	



Lapologa

Ngwala maina a dipuku tše ka moka. Leina la puku le re botša gore puku e bolela ka ga eng. Nomora dipuku ka tatelano yeo o nyakago go di bala ka yona. Ngwala 1 pukung yeo o ratago go e bala go feta tšohle, gomme o fetše ka 4 pukung yeo o ka ratago go e bala morago ga tšohle.







Ke na le lapa le **legolo**. Lehono bomotswala ba re **etetše**. Mma ke mooki. Tate o šoma dikepeng. Koko o a re **hlokomela** ge mma a ile mošomong. Ke a thaba ge bomotswala ba re etela ka gore re bapala kgwele ya maoto le papadi ya go iphihlelana. Ka nako kgaetšedi ya ka ya lesea e rata go bapala le rena, eupša a ka se kgone. O sa le yo monnyane kudu. Re na le diruiwaratwa tše dintši. Ke na le **hlapi** ya gauta le **nonyana**. Kgaetšedi ya ka e na le **mpšanyana** le **katsana**. Ka nako katsana ya gagwe e nyaka go ja **hlapi** ya ka.



A re ngwaleng

Lebelela batho ka moka ka mo lapeng. Ngwala sekgaleng lenaneong le.

Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga
Peter	Motswala	12



Leina	Le tswalana bjang	Mengwaga



Tlotlontšu

A re baleng le theeletše medumo.
Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tswaelo

hlapi
mang
eng
hlokomela

motswala	hlapi	nonyana	ja
letswalo	hlola	lenyalo	sejo
tswalana	hlokomela	nyala	dijo



Ngwalolla ditlhaka tše.

A re ngwaleng



t T	w W
u U	x X
v V	y Y


Ke eng se bohlokwa

Kotara ya 4 – Dibeke 3–4



A re direng

Na seruiwaratwa se ke eng?



z . a . b . c . d . e . f . g . h . i . j . k . l . m . n . o . p . q . r . s . t . u . v . w . x . y .



A re ngwaleng

Ngwala mafoko ka moka o šomiša ditlhaka tše dikgolo le mafelelo a maleba.


na re ka ya phakeng

Na re ka ya phakeng (?) 

ann le phuki ba ya phakeng

o se ke wa fofela godimo kudu

na nka hwetša palune





A re ngwaleng

Madiri a re botša gore go direga eng. Bala lefoko le lengwe le le lengwe, gomme o thalele lediri. Ka morago, o dire sediko go motho goba selo seo se dirago tiro.



Dinonyana di a fofa.



Katse e a taboga.

Mapidibidi a a sesa.

Bana ba a bapala.

Sešupanako se a thanyathanya.

Basetsana ba a opela.

Ngwana o a lla.



Lapologa

Sefoka sa maemo sa leloko la lapa



Ngwala leina la motho.

Hlaloša semelo sa gagwe. Ke eng se se dirago gore leloko le la lapa le be bohlokwahlokwa?

Na o tswalana bjang le motho yo? Na ke mmago goba tatago goba kgaetšedi goba morwarrago?

Sefoka se fiwa ke

Letšatšikgwedi

Thala seswantšho sa motho yoo.





A re boleleng

Bolela le mogwera ka ga kanegelo yeo o tlilego go e ngwala. Bjale, ngwala dikgopolo tša gago mo lephheng le.



Peakanyo ya
kanegelo ya ka

Baanegwa le
tikologo



Matseno

Mmele

Bofelo

O bolela ka bomang mo kanegelong?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?





KHABARA YA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segamo mothalonghwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago



KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marontho



9

Tšwela pele ka kanegele ya gago.

Thala seswantšho mo.

7

Ngwala mmele wa kanegele ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.





Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

Fetša kanegelo ya gago.

2

7

3

9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Ngwala gore go direga eng mafelelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.



Lapologa


Go nyalanga dithai le diswantšho tša maleba.
Ka morago o ngwale dikarabo mo dikgobeng tše di
filwego. O ka diriša mantšu a go go thuša.



ntlo

Ke yo mogolo gomme le dula ka gare ga ka.
Na ke nna eng?

ntlo



pere

Molala wa ka ke wo motelele. Ke ja matlakala
go tšwa mehlareng. Na ke nna eng?



daenaso

Ke na le ditsebe tše ditelele gomme ke
fofafofa ka lebelo. Na ke nna eng?



aesekehrimi

Ke rata go bapala gomme ke na le maboya
ke boreledi. Na ke nna eng?

thutlwa

Ke yo mogologolo. Ke phetše kgalekgale
kudu. Na ke nna eng?



samporele

Ke na le mmala wo moserolane le
wo mohubedu ebile ke botse kudu.
Na ke nna eng?

mmutla

Ke yo mogolo ebile ke khunong
gomme ke kgona go kitima le
go fofa. Na ke nna mang?



khudu

Ke a tonya ebile ke bose gomme o ka
kgona go ntatswa. Na ke nna eng?

letšoba




Ke sepela ka ntlo ya ka gohle mo
ke yago gona. Na ke nna eng?



katse

Ke ya godimo ge pula e ena.
Na ke nna eng?

Ga re na tšhelete ya go reka dijo. Lekgema lela le utswitše kgogo ya rena.



Iša kgomo ye mmarakeng gomme o e rekiše gore re tle re kgone go reka dijo.

A re baleng



Kgalekgale go kile gwa ba le mošemane yo mongwe a bitšwa Tebogo. Tebogo o be a dula le mmagwe. O be a se na tate.

Gae tategwe a be a sa phela, lekgema la pelo ye mpe le ile la utswa harepa ya gagwe le kgogo ye e bego e beela mae a gauta.

Tebogo le mmagwe ba be ba diila kudu.

Mmagwe Tebogo o mmoditše gore a iše kgomo mmarakeng gomme a e rekiše.



Mo tseleng Tebogo a gahlana le raleselaga, yo a mo laeditšego dinawa tše 5 tša maleatlala. Tebogo a mo fa kgomo gomme a tšea dinawa.



LESELAGA

Ke tla go fa dinawa tše tša maleatlala go reka kgomo ye.

Fela mma o rile ke swanetše go e rekiša ka tšhelete.



Eupša dinawa tše ke tša maleatlala, mma!

O mo file kgomo ya rena gomme wena wa tšea dinawa tše 5?

Mmago Tebogo o be a befetšwe kudu. O ile a lahlela dinawa ka ntle ka lefastere. Go be go se na dijo gomme yena le Tebogo ba ya malaong ba se ba ja selo.



Ke ile go
namela
kutu ye ya
monawa. Ke
tla namela
ka ya godimo
le godimo le
godimo.

Ka letšatši le le latelago go
be go na le kutu ya monawa
ye teleletelele ka ntle ga
ngwako. Tebogo a namela
kutu ya monawa.

Ge Tebogo a fihla
kua ntlhoreng,
a bona gore
lekgema la go se
loke le
dula fao. O ile a
bona le harepa ya
tatagwe le kgogo.
Tebogo a tšea
kgogo ya gauta
gomme a fologa ka
kutu yeo.




Ka letšatši le le latelago Tebogo a namelela gape ka kutu ya monawa go yo tšea harepa ya tatagwe. A bona kgogo ya tatagwe ye e beetšego mae a gauta

Tebogo a tšea harepa le kgogo. Ka yona nako yeo, lekgema la phafoga! Lekgema la rakediša Tebogo.

O tšee tše tate dilo tše.

Tliša kgogo ya ka!



Mmm, fofofo, ai! Ke kwa monkgo wa morwa wa molemi.

Tebogo a theoga kutung ya monawa ka lebelo la mmutla gomme lekgema la mo kitimiša.

Tebogo o ile a goelesa mmagwe.
Mmagwe o ile a kitimela ka ntle a swere
selepe.



Mmagwe a rema ka lebelo le legolo.
Pele lekgema le ka swara Tebogo,
kutu ya monawa ya wela fase.



Tebogo le mmagwe
ba phela ka
lethabo go ya
go ile.



**D**

Morero wa 8: Bogwera le tlhokomelo

5 – 10

**i
t
e
n
g**

113 Mpho ya Phuki ya letsatši la matswalo 104

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga letsatši la matswalo a Phuki.
Go bala papatšo ka ga paesekela.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga kanegelo.
Go ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.
Medumo: hl, tl, mm le nn
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.
Ngwalolla mantšu a *nna, kua*.

114 Na o tla reka paesekele ye? 106

Boledišanaang ka dipapatšo tše di lego diyalemoyeng goba thelebišeneng.
Go dira tiragatšo ya papatšo ya thelebišene.
Go araba dipotšišo ka ga papatšo ya tiragatšo.
Go ngwala ditaba tše o ingwaletšego.
Go phara ditlankana seswantšhong sa paesekele.

115 Phuki o reka paesekele 108

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Phuki.
Go araba dipotšišo tše di itšego tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo ela, š, ph le ts.
Ngwalolla mantšu a iri le inama.

116 Bagwera ba potego ba go ya go ile 110

Go boledišana le go bolelela kanegelo pele.
Go feleletša dipudula tša polelo.
Go ngwalela bagwera melaetša ka dikarateng.
Go ngwala bofelo bja kanegelo.
Go ngwala mantšu ka tshwanelo.
Ngwalolla mantšu a *go, ga*.

117 Dan o bapala kgwele ya maoto 112

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga Dan a bapala kgwele ya maoto.
Go ngwala dikhutsofatšo tše di lego mo kanegelong.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka poleloseboledi.
Go beakanya goba go hlopha medumo ei, oa, ai le g
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu ao a filwego.

118 Dan o gobala leoto 114

Go nomora diswantšho tša go laetša tatelano ya ditiragalo.
Go ngwala lefoko ka ga seswantšho se sengwe le se sengwe.
Go šomiša dikhutsofatšo.
Go nyalanya mahlalošetšagotee.

119 Go thuša ba bangwe 116

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga go thuša ba bangwe.
Go araba dipotšišo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka ga go thuša ba bangwe.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo tsw, tsh, tšh le ee
Go bala mantšu le go theeletša medumo.
Ngwalolla mantšu a *yena, rena*.

120 Re dira eng? 118

Go swaya dipotšišo ka ga seo ba se dirago go thuša ka gae.
Go šupa dikhutsofatšo tša maleba.
Go kgetha lešala la maleba.



121 Bohle re a keteka 120

Go bala sengwalwa sa kanegelo ka ga meketeko ya go fapana.
Go ngwala dikarabo tše di theilwego godimo ga sengwalwa.
Go ngwala mafoko ka ga makhutšo ao ba a ketekago.
Go beakanya mantšu go ya ka medumo kh, ngw, y le au
Go bala mantšu le go theeletša medumo.
Go ngwala mafoko ka go šomiša mantšu a a filwego.
Ngwalolla mantšu a *kgona, rena*.

122 Re sa keteka 122

Go boledišana le go bonela pele mo go theilwego godimo ga diswantšho.
Go šupa madiri.
Go ngwala maswaodikga mo mafokong.
Go nyalanya diswantšho le meketeko ya go fapana.

123 Ngwaga wo le ngwaga wo o tlogo 124

Go araba dipotšišo ka ga ngwaga wo mofsa.
Go kgetha le go nyalanya mafelelo a maleba a mafoko.
Go ngwala molaetša wa makhutšo ka karateng.
Go beakanya goba go hlopha mantšu go ya ka medumo: bj, tl, th le ng
Ngwalolla mantšu a *rema, dula, ka fao, bona*.

124 Go ngwala kanegelo 126

Go boledišana le mogwera ka ga thulaganyo ya kanegelo.
Go feleletša thulaganyo ya kanegelo.
Go ngwala kanegelo ka go puku ya go dirwa ka disegwa.

O yo bohlokwa 129

Pukuntšu ya ka 130





A re baleng

Mokibelo wa go feta e be e le letšatši la matswalo a Phuki. O be a fetša mengwaga ye 9. O be a thabile ka gobane malome wa gagwe o mo file R50 gore a ithekele mpho ye botse. Gona fao Phuki le Pam ba bona papetla ye e lego mabapi le paesekele.

RE REKIŠA PAESEKELE

Basetsana, le reng le sa ye sekolong ka dipaesekele?

Paesekele ye botsana ya basetsana e a rekišwa.

Paesekele yeo e nyakile go no swana le ye mpsha.



Ke ye bjang?

- Ke paesekele ya basetsana ya botelele bja 55 cm.
- E na le serotwana wa mpopo ka pele, lepotlelo la plastiki la meetse, gape le diporiki tša go šoma gabotse kudu.
- E na le foreimi ya mmala wa bopinki le bošweu, sala ye pinki yeo e kgonago go išiwa godimo le fase, le manakana a go apešwa boletiana.
- Ketane e khupeditšwe gore maoto a gago a se tlale dioli.

Leletša Barbie mo go
012 012 0120



A re ngwaleng



Go rekišwa eng?

Ke mang yo a e rekišago?

Nomoro ya gagwe ke efe?

Na e sa le ye mpsha?



A re ngwaleng

Ngwala molaetša wa matswalo karateng ya Phuki ya matswalo.



Blank lined writing area for the birthday card message.

Mantšu a tlwaelo

- bohloko
- bohlokwa
- apešwa
- bošweu



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

- bohloko
- mmepe
- notlela
- nnako

- mmele
- mohlako
- nnete
- lepotlelo



Four pairs of blank boxes for writing words corresponding to the gift boxes above.



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

Handwriting practice box with the word 'nna' written in cursive.

Handwriting practice box with the word 'kua' written in cursive.



A re direng

Na o kile wa bona goba wa kwa dipapatšo tše botse go TV goba go radio? Na se sebotse e be e le eng ka ga tšona?

Mo sehlopheng sa lena, dirang eke le dira papatšo ya TV ya go rekiša paesekele, goba eng goba eng ye le ka e naganago.



Na le tlile go rekiša eng?





A re ngwaleng

Bala lefoko le lengwe le le lengwe gomme o kgethe lentšu la maleba la go feleletša lefoko.


Lehono Phuki le Pam o/ba lebenkeleng la dipaesekele.

O/Ba lebeletše dipaesekele.

Phuki o/ba na le R50 go tšwa moletlong wa matswalo.

Maabane o/ba be o/ba le khonsateng ya sekolo.

Mogoroši o/ba be a/ba le rametlae khonsateng.





A re ngwaleng

Ngwalala ditaba tša gago.

Lehono gae

Lehono sekolong

Maabane gae

Maabane sekolong



Lapologa

Lebelela sethalwa sa paesekela gomme o bolele le mogwera wa gago ka ga dikarolo tša go fapana tša paesekele.



manakana

sala

maotwanakhuduo

diporiki

foreimi



A re baleng

Phuki le Pam ba ile go yo bona paesekele. Barbie a re, "E namele o e kwe pele o e reka."

Phuki a namela paesekele. E be e kitima ka lebelo.

Pam le yena a namela paesekele. a re, "Phuki, ke paesekele ye botse ye."

Eupša paesekele e be e **bitša** R60, gomme Phuki o be a swere R50 fela.

Beke ya go feta ge Phuki a **feditše** ngwaga ye 9, malome wa gagwe o mo **file** R50.

Phuki o ile a ya gae, a kgopela tatagwe gore a mo fe R10.

Tatagwe a re, "Ke tla go fa R10, eupša o swanetše go nthuša ka tšhengwaneng pele."

Pam a re, "Ke tla go thuša, Phuki."

Ka fao Pam o thušitše Phuki ka tšhengwaneng. Ba swietše matlakala ba be ba nošetša dibjalo.

"Ke a leboga ge o nthušitše, Pam," a realo Phuki.

"Bagwera ke go thušana," a realo Pam.


Gona fao Pam le Phuki šebale, ba ile go reka paesekele.



Bagwera ba a thušana.

Bagwera ba a theeletšana.

Bagwera ba a hlokomelana.





A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše. Ngwala dikarabo tša gago ka mo lenaneong.

Na paesekele e beditše bokae?	
Na Phuki o be a swere bokae?	
Na Phuki o be a hlaetša bokae?	
Na Phuki o ile a swanelwa ke go dira eng gore a hwetše tšhelete ya go tlaleletša?	
Na Pam o be a le mogwera wa go loka? Lebaka?	
Na wena mogwera wa gago wa go loka o go direla eng?	



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

- swanela
- šoga
- tsela
- phefo
- tsebe
- phala
- šuta
- ngwalela

Mantšu a tlwaelo
 botšiša
 phiri
 swiela
 matlakala

direla	šoma	phiri	tsoga



A re ngwaleng


Ngwalolla mantšu a.

iri	inama
-----	-------



A re ngwaleng

Lebelela diswantšho tše. Bolela le bagwera ba gago ka kanegelo gomme o bolele gore le bona eka e tla fela bjang. Bjale, tlaletša poledišano ya mafelelo go bontšha seo ba se dirago.



Ee, Pam, go bose. Ke thabile kudu go ba le paesekele.

Joo, Phuki, go bose bjang go reila mmogo.



Pam, theeletša, ke kwa katse e lla.

Ee! Lebelela – mosela wa yona o tantšwe ke legora.



Aowii, katsana ya batho.

Phuki, re tla dira eng ka yona?





Direla bagwera ba gago ba potego ba babedi dikarata.
Ngwalela bagwera ba gago ba bohlokwa molaetša.

A re direng

Blank writing area for the 'A re direng' section.



Blank writing area for the 'A re direng' section.



A re ngwaleng





Na Pam le Phuki ba dirile eng ka katsana? Ngwala bofelo bja kanegelo.

Blank writing area for the 'A re ngwaleng' section.



Lapologa

Rarolla mantšu a gomme o a ngwale dikgobeng tša ka fase. Ka morago o nyalanye mantšu le diswantšho.

paselekee	lobo	nakasta	ontl
paesekele			
			
kinam	šamp	teaekh	hlamore



A re baleng

Ka Mošupologo Dan le Mogoroši ba ile go ithuta kgwele ya maoto. Dan o tlogetše dieta tša gagwe tša kgwele ya maoto gae. Mohlahli o rile, "O ka **se** kgone go raloka ka ntle le diputsu. O tla gobala." Eupša Dan **ga se** a theeletša, gomme a raloka.

Dan o nwešitše dikgwele tše tharo.

"Banna, o sekgoni! O šomile," Mogoroši a goelesa. Gona fao Dan a tšwa ntho leotong. Go be go le bohloko.

"Na ke tlile go ya gae bjang?" a lla.

"O se ke wa tshwenyega, ke tla go thuša," a realo Mogoroši. Mogoroši o nameditše Dan paesekele. Enver o ile a swara mokotlana wa Dan. Ba išitše Dan gae.

"Mma, ke gobetše," Dan a realo.

"Ke go se kwe go bapala ka ntle le diputsu," gwa realo mmagwe.



A re ngwaleng

Kganetšo ke mokgwa wa go bolela ka go laetša go se dumelelane le seo se bolelwago. Gantši re šomiša mantšu a bjalo ka **ga se, ga ke, se, bjalobjalo.**

Dira lenaneo la mantšu ao a lego ka kganetšo kanegelong ye.



Mantšu a tlwaelo

bohlokwa
bobedi
bitša
kgwele

Bjale araba dipotšišo tše.

Na re tseba bjang gore Dan o ralokile gabotse?

Na Dan o ile gae bjang?

Na ke mang yo mongwe yo a thušitšego Dan?

Na Mogoroši le Enver ke bagwera ba ba lokilego ba Dan? Goreng o realo?



A re ngwaleng

Ngwala ka ditsebjaneng, seo ba se boditšego Dan.

Mohlali	"	"
Mogoroši	"	"
Mma	"	"



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo. Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

leino

boa

leina

goa

leihlo

moago

boa




A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a.

go

ga



A re direng

Nomora diswantšho tše go laetša tatelano ya maleba.
Ka morago o ngwale mafoko ka ga se sengwe le se sengwe.



Sa mathomo

Morago

Morago

Bofelong



A re ngwaleng

Thala mothalo go nyalanya mantšhu ao a lego ka tumelo le ao a lego ka kganetšo.

Ke a bona.

Bapala.

O a thuša.

O a namela.

Se bapale!

Ga a namele.

Ga ke bone.

Ga a thuše.

Ke raga bolo

O a kwa.

O kgona kgwele.

Bolela!

Ga a kgone kgwele.

Ga a kwe.

Se bolele!

Ga ke raga bolo.



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a ka kganetšo.

Ke ya kgweleng ya maoto.	Ga ke ye
Ba ya go iša Dan gae gona bjale.	
Re ya sekolong.	
O ya go fihla mosegare sekolong.	
O tlile le diputsu tša gagwe.	



A re ngwaleng

Thala mothalo go tloga mantšung a mothalong wa ka godimo go ya mantšung a mothalo wa ka fase ao a swanago ka tlhalošo.




seleka	telele	tsela	thabile	lebelela
godimo	mmila	tshwenya	bona	thakgetše



Lapologa

Kopanya marontho gore o bone gore selo se ke eng.





A re baleng

Bohle re swanelwa ke go thuša batho ba bangwe ka mehla.
 Na o thuša ba bangwe?
 Na o dira eng go thuša batho ba bangwe?
 Na ke mang yo a go thušago?
 Na ba go direla eng?



Pam le Peter ba thuša ka gae.
 Ba thuša ka go hlatswa dibjana.



Mogoroši o thuša koko.
 O mo tshediša mmila.



Pam le Phuki ba hlokomela
 baratho ba bona ba bašemane le
 ba basetsana.



Dan le Phuki ba thuša ka
 tšhengwaneng. Ba tloša sekoro
 gape ba nošetša dibjalo.



A re ngwaleng

Bala kanegelo gape ka morago o arabe dipotšišo tše.

Ke mang yo a thušago kokoagwe?

Pam le Phuki ba dira eng go thuša?

Ke bomang ba ba hlatswago dibjana?

Ke bomang ba ba tlošago sekoro?

Mantšu a tlwaelo

dira
thuša
hlatswa
dibjana



A re ngwaleng

Ngwala mafoko a 2 ka ga ka fao o thušago batho ba bangwe ka gona.



Tlotlontšu

Ngwala mantšu a, dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

tshope

tšhaba

bolatswa

meeta

tshipi

tšhela

hlatswa

meetse

latswa

meepo

tšhelete

tsheko



A re ngwaleng

Ngwalolla mantšu a

yena

rena

Re dira eng?



A re direng

Swaya dilo tše o di dirago, go thuša.



- | | |
|---|---|
| Thuša ka go hlatswa dibjana. <input type="checkbox"/> | Thuša go apea. <input type="checkbox"/> |
| Phumola lerole. <input type="checkbox"/> | Hlokomela diruiwa. <input type="checkbox"/> |
| Hlwekiša ntlo. <input type="checkbox"/> | Thuša go ya nokeng. <input type="checkbox"/> |
| Swiela. <input type="checkbox"/> | Thuša go gotša mollo. <input type="checkbox"/> |
| Hlokomela bana. <input type="checkbox"/> | Thuša ka tšhengwaneng. <input type="checkbox"/> |
| Thuša batšofadi. <input type="checkbox"/> | Thuša go reka mabenkeleng. <input type="checkbox"/> |



A re ngwaleng


Ngwala mafoko a ka kganetšo.

ga se

ka se


ga

se



Pam le Phuki ba šoma ka tšhengwaneng.
Ba hlokomela katsana.

ga ba šome



Katsana e ja dijo tša yona.

Yena o swerwe ke tlala.

Re tla bapala le yena.

Eja!



A re ngwaleng

Bjale tlatša ka yona, yena le wona go feleletša mafoko a.

yona

yena



wona

Katse ya ka e nametše mohlare. _____ e šitwa ke go fologa.

Mohlare o godimo. _____ ke wo motelele go feta ntlo.

Mogoroši o tla hwetša katse. _____ o tla e fološa.

Pam o tla swara llere. _____ o tla hlokomela gore e se ke ya wa.



Lapologa

Dikološa khoine. Ge e ka ba hlogo. E ya pele makga a mabedi. Ge e ka ba mosela, eya pele gatee. Ge o wela lefelong o dira seo le rego o se dire.

THOMA

Bolela leina la gago.

Tokaetša phensele monwaneng wa gago.

Bolela lentšu le le thomago ka w.

Opela koša.

Tokaetša puku ya gago mo hlogong.

Balela morago go tloga go 10.

Peleta sefane sa gago.

Tswalela mahlo o myemyele.

Bolela lentšu la go ba le modumo wa kg.

Bofolla seeta sa gago.

Ema o dumediše ka go sepediša letsogo moyeng.

Leboga morutiši wa gago ka ge a go ruta gabotse.

FETŠA



A re baleng

Lefaseng ka moka bana ba rata go amogela dimpho.

Ke nna Pam.
Ke na le mengwaga ye 8.



Ke nna Oratilwe.
Ke na le mengwaga ye 7.



Ke nna Batuk. Ke na le mengwaga ye 10.

Ke nna Ann.
Ke na le mengwaga ye 8.

E tla tloga e eba Kresemose. Re tlile go hwetša dimpho. Le rena re tlile go fa ba bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ba le mohlare wa Krisemose. Re tlile go bea dimpho ka fase ga mohlare. Ka Krisemose re ja dikhekhe le malekere.

Ke nna Sharon. Ke na le mengwaga ye 10.



Ke nna Selwyn. Ke na le mengwaga ye 9.

E tla tloga e eba Hanukkah. Re tlile go ba le dijo tše kaone. Re rata go ja dipanekuku le didonate. Gape, re rata go hwetša dimpho.



E tla tloga e eba Diwali. Re tlile go hwetša mapokisi le dimpho. Re tlile go kgabiša, gape re tlile go ba le dikhrikhete.

Ke nna Fatima. Ke na le mengwaga ye 8.



Ke nna Enver. Ke na le mengwaga ye 11.


E tla tloga e eba Eid. Ke holofela gore re tla hwetša dimpho tše dibotse. Le rena re fa bagwera ba rena dimpho. Re tlile go ja dikhekhe tše dintši le malekere.



A re ngwaleng

Ngwala leina la ngwana yo mongwe le yo mongwe gomme o tlatše lenaneo.

Leina	Mengwaga	Maikhutšo	Na ba tlo ja eng?	Na ba tla hwetša dimpho?
Pam	8	Krisemose	Malekere le khekhe	Ee



Na o tlile go keteka letšatši lefe la makhutšo? Na o le keteka bjang?



A re ngwaleng

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

khula ngwedi yena gauta

kgauswi yona ngwana khutšo

Mantšu a tlwaelo

sepela
tala
fološa
goga

khudu	tau	yela	ngwaga



Tlotlontšu

Ngwalolla mantšu a.

kgona

rena



A re direng

Bolela le mogwera wa gago ka ga se se diregago mo seswantšhong.

Sa pele



Ka morago




Madiri

A re ngwaleng

Dira sediko go leina gomme o thalele lentšu la tiro leo le re botšago seo motho a se dirago.

Enver o raloka khrikhete.



Sharon o bala dipuku tše dikoto.

Mogoroši o kitima mabelo.

Oratilwe o rutha morago ga sekolo.

Pam o raloka kgwele ya diatla.

Fatima o kitimela pese.

Phuki o namela paesekele ya gagwe.

Dithulaganyo tša ka tša ngwaga wo o tlogo



A re ngwaleng

Araba dipotšišo tše.



Na e tlile go ba ngwaga ofe?

Na o na le dithulaganyo dife tša ngwaga wo mofsa?



A re ngwaleng

Nyalanya mafoko ao a lego ka go lepokisi le leserolane le mafoko a maleba ka go lepokisi la botalalerata.



Tau e be e nyaka dijo.


Katse e nametše mohlare ka lebelo.

Mošemane o ragile bolo ka maatla.

Bana ba ralokile ka mankgwari.

Re pakile khekhe ka Mokibelo.

Pula e be e ena.



Ke ile ka yo tšea samporele.

E be e le letšatši la matswalo a Lizzy.

Diphoofolo tše dinnyane di tšhabile.

Bolo e pšhatlile lefastere la sekolo.

Phuki o tšhumile menwana ya gagwe.








Thabo o tšo tšea llere.

Ngwaga wo le ngwaga wo o tlogo



A re baleng

Ngwala seo o se dirilego dikgweding tše di fapanego tša ngwaga wo o fetilego.

	Pherekgong	Dibokwane	Hlakola	Moranang	
	Mopitlo	 Phupu	Mosegamanye	Phato	
	Lewedi	Diphalane	Dibatsela	Manthole	

Re bile le ngwaga wa mediro ye mentši. Re ralokile dipapadi. Re dirile mešomo ya rena ya gae. Re hlokometše diruiwaratwa tša rena. Re ithutile ka ga boso le dihla tša ngwaga. Re ithutile ka ga rena.



A re ngwaleng

Ngwala maina a dikgwedi tše 6. Ka morago o ngwale se o se dirilego kgweding ye nngwe le ye nngwe.

1	
2	

3	
4	
5	
6	



A re ngwaleng Araba dipotšišo tše.

Na re mo kgweding efe bjale?

Ngwala gore o dira eng kgwedi ye?



Tlotlontšu

Ngwala mantšu dikgobeng tša maleba. A re baleng le theeletše medumo.

Ka morago o ngwale mafoko a mabedi ao o itlhametšego ona, ka pukung ya gago ya go ngwalela.

Mantšu a tlwaelo

bala
lokile
opela
bina

- bjoko tliša thupa lepatlelong
mohlareng thoma tlotša bjang

bjala	sekolong	thuto	tlatša



A re ngwaleng Ngwalolla mantšu a.

rema dula

ka fao bona



A re boleleng

Thulaganyo ya
kanegelo ya ka



Baanegwa le
tikologo.




Matseno

Mmele



Bofelo

Balela le mogwera wa gago ka ga kanegelo ye o tlogo go e ngwala.
Ka morago o ngwale dikgopolo tša gago letlakaleng le.



O ngwala ka ga bomang?

Kanegelo e diragala kae?

Kanegelo e diragala neng?

Go diragala eng mathomong a kanegelo?

Go diragala eng mmeleng wa kanegelo?

Kanegelo e fela bjang?



KHABARA YA KA MORAGO



KA GA MONGWADI

Ngwala leina la gago

Mengwaga ya gago

Mo o dulago

8

KGATO 4. Segamo mothalonghwii ka morago ga ge o steipotše puku ya gago



KHABARA

Thala seswantšho mo.

Ngwala leina la puku mo.

Ngwala leina la gago (Ke wena mongwadi).

1

KGATO 1. Mena mothalong wa marontho



9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Thala seswantšho mo.

7

Ngwala mmele wa kanegelo ya gago mo le go letlakala 5.

Thala seswantšho mo.



Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.

Thoma go ngwala kanegelo ya gago mo gomme o tšwele pele go letlakala la 3.

Fetša kanegelo ya gago.

2

7

3

9

Tšwela pele ka kanegelo ya gago.

Ngwala gore go direga eng mafelong a kanegelo ya gago mo le mo letlakaleng la 6.

Thala seswantšho mo.

Thala seswantšho mo.



O yo bohlokwa.
Mmele wa gago o bohlokwa.
Mmele wa gago ke wa gago fela!



**GO SE BE
MOTHO
yo a
kgwathago
Maponapona
a gago.**

O swanetše go botša yo mongwe ge motho yo mongwe a kgwatha maponapona a gago.

O swanetše go botša yo mongwe ge motho yo mongwe a dira gore o dire dilo tše o sa nyakego go di dira.

Bao o swanetšego go ba leletša mogala ge o nyaka thušo:

Mogala wa Tšhireletšo ya bana: 0800 05 55 55

Mogala wa Maphodisa wa Thibelo ya Bosenyi: 086 00 10111

Mogala wa Maphodisa wa tšhoganyetšo: 10111

Mogala wa Thušo go Batho: 0861 322 322

Yuniti ya Tšhireletšo ya Bana: 012 393 2359/2362/2363



Pukuntšu ya ka

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t


U u

V v

W w

X x



Y y



Finger puppets:
Cut out the finger puppets on the solid black lines and fold on the dotted lines.
Now glue on the back where shown to form a finger puppet. Now tell the story about the hippo and the tortoise.








Cut out the puppets and then carefully cut out the two circles on their legs. Put your 2nd and 3rd fingers through the holes to form legs. You can now tell the story about Jack and the giant.



Ugly Duckling





*MASKS: You can use these masks for the role play in worksheet 100.
Cut out the mask on the outer black line.
Tie some string through the holes on each side and you can be either a clown or a hippo, depending on which side you use.*



*Use this book mark to keep your place in your book.
Write your name on it so that you don't lose it.*

